Fírinní Absalóideacha Bíobla

A deir Íosa leis, Is mise an tslí, an fhírinne, agus an bheatha: ní thagann aon duine chuig an Athair ach tríomsa.
Eoin 14:6
Déan streachailt ar son na fírinne go dtí an bás, agus troidfidh an Tiarna ar do shon. Cóheilit 4:28

Peintiteuch

Agus dúirt sé, Go raibh beannacht ar an Tiarna, Dia mo mháistir Abrahám, nár fhág a thrócaire agus a fhírinne gan mo mháistir. Agus mise ar an mbealach, threoraigh an Tiarna mé go teach deartháireacha mo mháistir. Geineasas 24:27

Ní fiú mé an chuid is lú de na trócaire go léir, ná den fhírinne go léir, a thaispeáin tú do do shearbhónta; óir le mo bhata chuaigh mé thar an Iordáin seo; agus anois táim i mo dhá dhream. Geineasas 32:10

Cuirigí duine agaibh, agus ligigí dó bhur ndeartháir a thabhairt leis, agus coimeádfar i bpríosún sibh, ionas go gcruthófar bhur mbriathra, an bhfuil aon fhírinne ionaibh: nó dar shaol Fharó, is spiairí sibh. Geineasas 42:16

Thairis sin, cuirfidh tú fir chumasacha ar fáil as an bpobal uile, fir fhírinneacha, a bhfuil fuath acu don tsanntacht; agus cuir iad seo orthu, ina rialóirí ar mhílte, agus ina rialóirí ar chéadta, ina rialóirí ar chaogaid, agus ina rialóirí ar dheichniúr: Eaxodus 18:21

Agus ghabh an Tiarna thart os a chomhair, agus d'fhógair sé, An Tiarna, an Tiarna Dia, trócaireach agus grásta, fadfhoighneach, agus flúirseach i gcineáltas agus i bhfírinne, Eaxodus 34:6

Ansin déanfaidh tú fiosrú, agus déan cuardach, agus fiafraigh go dícheallach; agus féach, más fíor é, agus más cinnte an rud, gur deineadh an gráine sin in bhur measc; Deotranaimí 13:14

Is é an Charraig é, is foirfe a shaothar: óir is breithiúnas a chuid bealaí uile: Dia na fírinne agus gan éagóir, is cóir agus ceart é. Deotranaimí 32:4

Stair

Anois, dá bhrí sin, bíodh eagla oraibh roimh an Tiarna, agus déanaigí seirbhís dó i macántacht agus i bhfírinne: agus cuirigí uathu na déithe a ndearna bhur n-aithreacha seirbhís dóibh ar an taobh eile den tuile, agus san Éigipt; agus déanaigí seirbhís don Tiarna. Iósua 24:14

Agus dúirt an dris leis na crainn, Más fíor go n-ungann sibh mé mar rí oraibh, taraigí agus cuirigí bhur muinín i mo scáth; agus mura n-ungann, tigid tine amach as an dris agus loiscid sí céadracha na Liobáine. Breithiúna 9:15

Ach bíodh eagla ort roimh an Tiarna, agus déan seirbhís dó i bhfírinne le do chroí go léir: óir féach ar na rudaí móra a rinne sé ar do shon. 1 Samúéil 12:24

Agus d'fhreagair Dáiví an sagart agus dúirt leis, Go deimhin, coimeádadh mná uainn le trí lá anuas ó tháinig mé amach, agus tá soithí na bhfear óg naofa, agus tá an t-arán coitianta, cé go naomhófaí é inniu sa soitheach. 1 Samúéil 21:5

Agus anois go dtaispeánadh an Tiarna cineáltas agus fírinne daoibh: agus déanfaidh mise an cineáltas seo a dhíol libh freisin, mar gur dhein sibh an rud seo. 2 Samúéil 2:6

Ó tháinig tú inné, an gcuirfinn iallach ort dul suas agus síos linn inniu? Ós rud é go bhfuilim ag dul cibé áit is mian liom, fill ar ais agus tabhair do dheartháireacha ar ais: go raibh trócaire agus fírinne leat. 2 Samúéil 15:20

Ionnus go gcomhlíonfadh an Tiarna a bhriathar a labhair sé fúmsa, ag rá, Má thugann do chlann aire dá slí, ag siúl i mo láthair i bhfírinne lena gcroí go léir agus lena n-anam go léir, ní bheidh fear in easnamh ort (a dúirt sé) ar ríchathaoir Iosrael. 1 Ríthe 2:4

Agus dúirt Solamh, "Rinne tú trócaire mhór do do shearbhónta Dáiví m'athair, de réir mar a shiúil sé i do láthair i bhfírinne, i bhfíréantacht, agus in ionracas croí leat; agus choinnigh tú an cineáltas mór seo dó, gur thug tú mac dó le suí ar a ríchathaoir, mar atá sé inniu." 1 Ríthe 3:6

Agus dúirt an bhean le hÉilias, Anois as seo a fhios agam gur fear Dé thú, agus gur fírinne focal an Tiarna i do bhéal. 1 Ríthe 17:24

Go deimhin, a Thiarna, scrios ríthe na hAsaire na náisiúin agus a dtíortha, 2 Ríthe 19:17

Impím ort, a Thiarna, cuimhnigh anois conas a shiúil mé i do láthair i bhfírinne agus le croí foirfe, agus gur rinne mé an rud is maith i do shúile. Agus ghuil Hiziciá go géar. 2 Ríthe 20:3

Ansin dúirt Hiziciá le hÍseáia, "Is maith focal an Tiarna a labhair tú." Agus dúirt sé, "Nach maith é, má bhíonn síocháin agus fírinne i mo laethanta?" 2 Ríthe 20:19

Agus dúirt an rí leis, "Cé mhéad uair a chuirfidh mé iallach ort gan aon rud ach an fhírinne a rá liom in ainm an Tiarna?" 2 Croinic 18:15

Agus mar sin a rinne Hiziciá ar fud Iúdá uile, agus rinne sé an mhaith, an cheart agus an fhírinne i láthair an Tiarna a Dhia. 2 Croinic 31:20

Agus chuir sé na litreacha chuig na Giúdaigh uile, chuig an gcéad seacht gcúige is fiche i ríocht Ahasuerus, le focail síochána agus fírinne, Eistir 9:30

Filíocht

Tá a fhios agam go bhfuil sé amhlaidh i ndáiríre: ach conas a bheadh an duine cóir le Dia? Iób 9:2

An té a shiúlann go díreach, agus a oibríonn fíréantacht, agus a labhraíonn an fhírinne ina chroí. Salm 15:2

Treoraigh mé i do fhírinne, agus múin mé: óir is tusa Dia mo shlánaithe; ort a fhanaim an lá ar fad. Is trócaire agus fírinne uile chosáin an Tiarna dóibh siúd a choinníonn a chonradh agus a fhianaise. Salm 25: 5,10

Óir tá do ghrásta os comhair mo shúl, agus shiúil mé i do fhírinne. Salm 26:3

Cén tairbhe atá i mo chuid fola nuair a théim síos sa pholl? An molfaidh an deannach thú? An bhfógróidh sé d'fhírinne? Salm 30:9

I do láimh cuirim mo spiorad: d'fhuascail tú mé, a Thiarna Dia na fírinne. Salm 31:5

Óir is ceart focal an Tiarna; agus déantar a chuid oibreacha uile i bhfírinne. Salm 33:4

Níor cheil mé do fhíréantacht i mo chroí; d'fhógair mé do dhílseacht agus do shlánú: níor cheil mé do ghrásta agus do fhírinne ón bpobal mór. Ná coinnigh do thrócaire chaoin uaim, a Thiarna; lig do ghrá agus do fhírinne mé a chosaint i gcónaí. Salm 40: 10-11

Seol amach do sholas agus d'fhírinne; treoraídís mé; tabharfaidh siad mé chuig do chnoc naofa, agus chuig do theachlanna. Salm 43:3

Agus i do mhórgacht marcaigh go rathúil de bharr na fírinne agus na macántachta agus na fíréantachta; agus múinfidh do dheaslámh rudaí uafásacha duit. Salm 45:4

Féach, is mian leat an fhírinne sna codanna istigh: agus sa chuid i bhfolach cuirfidh tú eagna in iúl dom. Salm 51:6

Tabharfaidh sé olc do mo naimhde: gearr iad as i do fhírinne. Salm 54:5

Cuirfidh sé a n-aitheantas ó neamh, agus sábhálfaidh sé mé ó mhaslú an té a shlogfaidh mé. Selah. Cuirfidh Dia a thrócaire agus a fhírinne amach. Óir is mór do thrócaire go dtí na flaithis, agus do fhírinne go dtí na scamaill. Salm 57: 3,10

Thug tú bratach dóibh siúd a bhfuil eagla romhat orthu, le go dtaispeánfar í mar gheall ar an bhfírinne. A Sheala. Salm 60:4

Fanfaidh sé i láthair Dé go deo: ullmhaigh trócaire agus fírinne, a chaomhnóidh é. Salm 61:7

Ach mise, is chugatsa atá mo ghuí, a Thiarna, in am glactha: a Dhia, i líonmhaireacht do thrócaire éist liom, i bhfírinne do shlánaithe. Salm 69:13

Molfaidh mé thú leis an tsaltair, fiú d'fhírinne, a Dhia: canfaidh mé duit leis an gcláirseach, a Naoimh Iosrael. Salm 71:22

Buaileann trócaire agus fírinne le chéile; phógann fíréantacht agus síocháin a chéile. Spriocfaidh an fhírinne as an talamh; agus féachfaidh an fíréantacht anuas ó neamh. Salm 85: 10-11

Múin dom do shlí, a Thiarna; siúlfaidh mé i do fhírinne: aontaigh mo chroí le d'ainm a eagla. Ach tusa, a Thiarna, is Dia lán trua agus grásta, foighneach, agus flúirseach i dtrócaire agus i bhfírinne. Salm 86: 11,15

Is iad ceartas agus breithiúnas áit chónaithe do ríchathaoir: rachaidh trócaire agus fírinne roimh do ghnúis. A Thiarna, cá bhfuil do chineáltais ghrámhara roimhe seo, a mhionnaigh tú do Dhaibhí i do fhírinne? Salm 89: 14,49

Clúdóidh sé thú lena chleití, agus faoina sciatháin beidh muinín agat: beidh a fhírinne mar sciath agus mar bhuicéad duit. Salm 91:4

I láthair an Tiarna: óir tá sé ag teacht, óir tá sé ag teacht chun breithiúnas a thabhairt ar an talamh: tabharfaidh sé breith ar an domhan le fíréantacht, agus ar na daoine lena fhírinne. Salm 96:13

Chuimhnigh sé ar a thrócaire agus ar a fhírinne i leith theach Iosrael: chonaic críocha uile an domhain slánú ár nDia. Salm 98:3

Óir is maith an Tiarna; maireann a thrócaire go síoraí; agus maireann a fhírinne ó ghlúin go glúin. Salm 100:5

Óir is mór do thrócaire os cionn na flaithis: agus sroicheann do fhírinne go dtí na scamaill. Salm 108:4

Seasann siad go daingean go deo na ndeor, agus déantar iad i bhfírinne agus in ionracas. Salm 111:8

Ní dúinne, a Thiarna, ní dúinne, ach do d'ainm tabhair glóir, ar son do thrócaire agus ar son d'fhírinne. Salm 115:1

Óir is mór a chineáltas trócaireach dúinn: agus maireann fírinne an Tiarna go deo. Molaigí an Tiarna. Salm 117:2

Roghnaigh mé bealach na fírinne: leag mé do bhreithiúnais os mo chomhair. Agus ná bain focal na fírinne as mo bhéal go hiomlán; óir tá mo dhóchas i do bhreithiúnais. Is fíréantacht shíoraí do fhíréantacht, agus is í do dhlí an fhírinne. Tá tú i ngar, a Thiarna; agus is fírinne do chuid aitheanta uile. Salm 119:30 , 43, 142, 151

Mhionnaigh an Tiarna i bhfírinne do Dhaibhí; ní chasfaidh sé uaidh; De thoradh do chuirp cuirfidh mé ar do ríchathaoir. Salm 132:11

Adhraidh mé i dtreo do theampaill naofa, agus molfaidh mé d'ainm as ucht do ghrásta agus do fhírinne: óir d'ardaigh tú do bhriathar os cionn d'ainm uile. Salm 138:2

Tá an Tiarna gar dóibh siúd go léir a ghlaonn air, dóibh siúd go léir a ghlaonn air i bhfírinne. Salm 145:18

A rinne neamh agus talamh, an fharraige agus gach a bhfuil iontu: a choinníonn an fhírinne go deo: Salm 146:6

Ná tréig an trócaire ná an fhírinne thú: ceangail iad faoi do mhuinéal; scríobh iad ar chlár do chroí: Seanfhocail 3:3

Óir labhróidh mo bhéal an fhírinne; agus is gráin le mo bhéal an uilc. Seanfhocail 8:7

An té a labhraíonn an fhírinne, taispeánann sé fíréantacht; ach finné bréige, meabhlaireacht. Beidh béal na fírinne daingean go deo: ach ní bhíonn teanga bhréagach ach ar feadh nóiméid. Seanfhocail 12: 17,19

Nach ndéanann siadsan a cheapann olc earráid? Ach beidh trócaire agus fírinne ag gabháil dóibh siúd a cheapann maith. Seanfhocail 14:22

Le trócaire agus le fírinne glantar an éagóir; agus le heagla an Tiarna seachnaítear an t-olc. Seanfhocail 16:6

Coinníonn trócaire agus fírinne an rí: agus coimeádtar a ríchathaoir le trócaire. Seanfhocail 20:28

Chun go gcuirfinn in iúl duit go bhfuil na briathra fírinne cinnte; chun go bhfreagrófá briathra fírinne dóibh siúd a sheolann chugat? Seanfhocail 22:21

Ceannaigh an fhírinne, agus ná díol í; eagna chomh maith, agus teagasc, agus tuiscint. Seanfhocail 23:23

Rinne an seanmóirí iarracht focail inghlactha a aimsiú: agus an rud a scríobhadh, bhí sé díreach, focail na fírinne. Cóheilit 12:10

Tairngreacht

I mo chluasa dúirt Tiarna na Slua, Go deimhin beidh go leor tithe ina bhfásach, fiú tithe móra agus áille, gan áitritheoir. Íseáia 5:9

Agus tarlóidh an lá sin nach mbeidh iarsma Iosrael, agus a dteitheadh ó theach Iacób, ag tacú níos mó leis an té a bhuail iad; ach beidh siad ag tacú leis an Tiarna, Naofa Iosrael, i bhfírinne. Íseáia 10:20

Agus i dtrócaire bunófar an ríchathaoir: agus suífidh sé air i bhfírinne i dtaibearnacal Dhaibhí, ag tabhairt breithiúnais, agus ag lorg breithiúnais, agus ag brostú na fíréantachta. Íseáia 16:5

A Thiarna, is tusa mo Dhia; ardóidh mé thú, molfaidh mé d’ainm; óir rinne tú rudaí iontacha; is dílseacht agus fírinne do chomhairle ó chian. Íseáia 25:1

Oscail na geataí, ionas go bhféadfadh an náisiún fíréan a choinníonn an fhírinne dul isteach. Íseáia 26:2

Go deimhin, a Thiarna, scrios ríthe na hAsaire na náisiúin uile agus a dtíortha, Íseáia 37:18

Agus dúirt sé, “Cuimhnigh anois, a Thiarna, impím ort, conas a shiúil mé i do láthair i bhfírinne agus le croí foirfe, agus gur rinne mé an rud is maith i do shúile.” Agus ghuil Hiziciá go géar. Óir ní féidir leis an uaigh moladh a thabhairt duit, ní féidir leis an mbás ceiliúradh a dhéanamh ort: ní féidir leo siúd a théann síos sa pholl súil a bheith acu as do fhírinne. An beo, an beo, molfaidh sé thú, mar a dhéanaim inniu: cuirfidh an t-athair d’fhírinne in iúl do na páistí. Íseáia 38:3 , 18-19

Ansin dúirt Hiziciá le hÍseáia, “Is maith focal an Tiarna a labhair tú.” Dúirt sé freisin, “Óir beidh síocháin agus fírinne ann i mo laethanta.” Íseáia 39:8

Ní bhrisfidh sé giolcach brúite, agus ní mhúchfaidh sé an líon deatach: tabharfaidh sé breithiúnas amach chun fírinne. Íseáia 42:3

Bailítear na náisiúin uile le chéile, agus tionóltar na pobail! Cé acu a fhéadfaidh é seo a chur in iúl, agus na nithe a chuaigh thart a thaispeáint dúinn? Tabharfaidh siad a bhfinnéithe chun cinn, ionas go mbeidh siad fíréanta; nó éistfidh siad agus abróidh siad, Is fírinne í. Íseáia 43:9

Éist leis seo, a theach Iacóib, a ghlaonn Iosrael oraibh, agus a tháinig as uiscí Iúdá, a mhionnaíonn ar ainm an Tiarna, agus a luann Dia Iosrael, ach ní i bhfírinne ná i bhfíréantacht. Íseáia 48:1

Ní ghlaonn aon duine ar an gceart, ná ní phléadálann aon duine ar an bhfírinne: bíonn a muinín sa dìomhanas, agus labhraíonn siad bréaga; gineann siad urchóid, agus beireann siad éagóir. Agus tá an breithiúnas curtha siar, agus seasann an ceart i bhfad uainn: óir tá an fhírinne tite sa tsráid, agus ní féidir leis an gcothrom teacht isteach. Sea, teipeann ar an bhfírinne; agus an té a sheachnaíonn an t-olc, déanann sé creach de féin: agus chonaic an Tiarna é, agus níor thaitin leis nárbh ann breithiúnas. Íseáia 59:4 , 14-15

Óir is breá liom an Tiarna an breithiúnas, is fuath liom robáil ar son íobairt uileloiscthe; agus stiúrfaidh mé a gcuid oibre i bhfírinne, agus déanfaidh mé conradh síoraí leo. Íseáia 61:8

Go mbeannaíonn an té a bheannaíonn é féin ar talamh, go mbeannaíonn sé é féin i nDia na fírinne; agus an té a mhionnaíonn ar talamh, go mionnaíonn sé ar Dhia na fírinne; mar go bhfuil dearmad déanta ar na trioblóidí roimhe seo, agus mar go bhfuil siad i bhfolach ó mo shúile. Íseáia 65:16

Agus mionnóidh tú, Is beo an Tiarna, i bhfírinne, i mbreithiúnas agus i bhfíréantacht; agus beannóidh na náisiúin iad féin ann, agus déanfaidh siad glóir ann. Irimia 4:2

Rithigí anonn is anall trí shráideanna Iarúsailéim, agus féachaigí anois, agus bíodh a fhios agaibh, agus lorgaígí ina páirceanna móra, an féidir libh fear a fháil, an bhfuil aon duine ann a chuireann breithiúnas i bhfeidhm, a lorgaíonn an fhírinne; agus maithfidh mé é. A Thiarna, nach bhfuil do shúile dírithe ar an bhfírinne? Bhuail tú iad, ach níor chuir siad brón orthu; scrios tú iad, ach dhiúltaigh siad glacadh le ceartú: rinne siad a n-aghaidheanna níos crua ná carraig; dhiúltaigh siad filleadh. Irimia 5: 1,3

Ach abair leo, Is náisiún é seo nach ngéilleann do ghlór an Tiarna a nDia, ná nach nglacann le ceartú: tá an fhírinne imithe amú, agus gearrtha as a mbéal í. Irimia 7:28

Agus lúbaíonn siad a dteangacha mar a bhogha le haghaidh bréaga: ach níl siad cróga don fhírinne ar talamh; óir téann siad ó olc go holc, agus níl aithne acu orm, a deir an Tiarna. Agus meallfaidh siad a chomharsa, agus ní labhróidh siad an fhírinne: mhúin siad a dteanga bréaga a labhairt, agus chuir siad tuirse orthu féin chun éagóir a dhéanamh. Irimia 9: 3,5

Ach bíodh a fhios agaibh go cinnte, má chuireann sibh chun báis mé, go dtabharfaidh sibh fuil neamhchiontach oraibh féin, agus ar an gcathair seo, agus ar a háitritheoirí: óir is fíor gur chuir an Tiarna chugaibh mé chun na focail seo go léir a labhairt i bhur gcluasa. Irimia 26:15

Féach, tabharfaidh mé sláinte agus leigheas dó, agus leighisfidh mé iad, agus nochtfaidh mé dóibh flúirse na síochána agus na fírinne. Irimia 33:6

D'fhreagair an rí Daniel agus dúirt sé, Go deimhin is é bhur nDia Dia na ndéithe, agus Tiarna na ríthe, agus nochtóir rún, ó tharla gur fhéad tú an rún seo a nochtadh. Dainéil 2:47

Anois, mise Nebuchadnesar, molaimse, agus tugaim onóir do Rí na bhflaitheas, a bhfuil a chuid oibre uile fírinne, agus a chuid bealaí breithiúnach: agus iad siúd a shiúlann in uabhar, is féidir leis iad a ísliú. Dainéil 4:37

Tháinig mé i ngar do dhuine acu a bhí ina sheasamh i láthair, agus d'fhiafraigh mé de fhírinne an scéil seo go léir. Mar sin d'inis sé dom, agus chuir sé míniú na rudaí in iúl dom. Ansin ba mhaith liom fírinne an cheathrú beithíoch a fháil amach, a bhí difriúil ó na cinn eile go léir, thar a bheith uafásach, a raibh a fiacla d'iarann, agus a tairní de phráis; a shlog, a bhris ina phíosaí, agus a sháigh an fuílleach lena chosa; Dainéil 7: 16,19

Agus tugadh slua dó in aghaidh na híobairte laethúla mar gheall ar an gcion, agus chaith sé an fhírinne síos go talamh; agus chleachtaigh sé, agus d'éirigh leis. Dainéil 8:12

Mar atá scríofa i ndlí Mhaois, tháinig an t-olc seo go léir orainn: ach níor ghuíomar i láthair an Tiarna ár nDia, le go bhféadfaimis filleadh ónár gcionta, agus do fhírinne a thuiscint. Dainéil 9:13

Ach taispeánfaidh mé duit an rud atá luaite i scrioptúr na fírinne: agus níl aon duine a thacaíonn liom sna rudaí seo, ach Mícheál bhur bprionsa. Dainéil 10:21

Agus anois nochtfaidh mé an fhírinne duit. Féach, seasfaidh trí rí fós i bPeirse; agus beidh an ceathrú rí i bhfad níos saibhre ná iad uile: agus trína neart trína shaibhreas spreagfaidh sé gach duine i gcoinne ríocht na Gréige. Dainéil 11:2

Éist le briathar an Tiarna, a chlann Iosrael: óir tá conspóid ag an Tiarna le háitritheoirí na tíre, mar nach bhfuil fírinne, ná trócaire, ná eolas Dé sa tír. Hóisé 4:1

Comhlíonfaidh tú an fhírinne do Iacób, agus an trócaire d'Abrahám, a mhionnaigh tú dár n-aithreacha ó laethanta na sean. Míocá 7:20

Mar seo a deir an Tiarna; D'fhill mé ar Shion, agus comhnóidh mé i lár Iarúsailéim: agus glaofar cathair na fírinne ar Iarúsailéim; agus sliabh Thiarna na Slua, an sliabh naofa. Agus tabharfaidh mé iad, agus beidh cónaí orthu i lár Iarúsailéim: agus beidh siad ina bpobal agam, agus beidh mise i mo Dhia acu, i bhfírinne agus i bhfíréantacht. Seo iad na rudaí a dhéanfaidh sibh; Labhraígí an fhírinne, gach duine, lena chomharsa; cuirigí breithiúnas na fírinne agus na síochána i bhfeidhm i bhur ngeataí. Mar seo a deir Tiarna na Slua; Beidh troscadh an cheathrú mí, agus troscadh an chúigiú mí, agus troscadh an seachtú mí, agus troscadh an deichiú mí ina lúcháir agus ina lúcháir, agus ina bhféilte sona do theach Iúdá; dá bhrí sin, gráigí an fhírinne agus an tsíocháin. Zacairiá 8:3 , 8,16,19

Bhí dlí na fírinne ina bhéal, agus ní bhfuarthas éagóir ina bhéal: shiúil sé liom i síocháin agus i gcothromas, agus d'iompaigh sé mórán ó éagóir. Malachi 2:6

Soiscéil agus Gníomhartha

Ansin tháinig an dream a bhí sa long agus rinne siad adhradh dó, ag rá, Go deimhin is tusa Mac Dé. Maitiú 14:33

Agus dúirt sí, Fíor, a Thiarna; itheann na madraí na blúiríní a thiteann ó bhord a máistrí. Maitiú 15:27

Agus chuir siad a ndeisceabail amach chuige in éineacht leis na Héaródánaigh, ag rá, A Mháistir, tá a fhios againn gur fíor thú agus go múineann tú slí Dé i bhfírinne, agus nach bhfuil cúram ort faoi aon duine, óir ní fhéachann tú ar dhuine. Maitiú 22:16

Ach tháinig an bhean, agus eagla agus crith uirthi, agus í ag fios a bheith aici cad a rinneadh inti, agus thit sí síos os a chomhair agus d'inis sí an fhírinne uile dó. Marcas 5:33

Agus nuair a tháinig siad, dúirt siad leis, "A Mháistir, tá a fhios againn gur duine fíor thú agus nach bhfuil cúram ort faoi aon duine, óir ní fhéachann tú ar dhuine, ach múineann tú slí Dé i bhfírinne. An bhfuil sé dleathach cháin a thabhairt do Caesar nó nach bhfuil?" Marcas 12:14

Agus dúirt an scríobhaí leis, "Is fíor duit, a Mháistir, óir níl aon Dia amháin ann, agus níl aon duine eile ann ach é." Marcas 12:32

Ach deirim libh go fírinneach, bhí go leor baintreach in Iosrael i laethanta Éilias, nuair a bhí na flaithis dúnta trí bliana agus sé mhí, agus gorta mór ar fud na tíre uile; Lúcás 4:25

Ach deirim libh go fírinneach, tá cuid de na daoine atá ina seasamh anseo nach mblaisfidh an bás go dtí go bhfeicfidh siad ríocht Dé. Lúcás 9:27

Go fírinneach a deirim libh, go gcuirfidh sé i gceannas air thar gach a bhfuil aige. Lúcás 12:44

Agus dúirt sé, Go fírinneach a deirim libh gur chaith an bhaintreach bhocht seo níos mó isteach ná iad uile: Lúcás 21:3

Agus timpeall uair an chloig i ndiaidh a chéile, d'áitigh fear eile go muiníneach, ag rá, Go deimhin, bhí an fear seo leis freisin, óir is Gailíleach é. Lúcás 22:59

Agus rinneadh feoil den Bhriathar, agus chónaigh sé inár measc, (agus chonaiceamar a ghlóir, glóir mar ghlóir an Aonghin ón Athair,) lán de ghrásta agus de fhírinne. Óir tugadh an dlí le Maois, ach tháinig an grásta agus an fhírinne le hÍosa Críost. Eoin 1: 14,17

Ach an té a dhéanann an fhírinne, tagann sé chun an tsolais, ionas go léireofar a ghníomhartha gur i nDia a rinneadh iad. Eoin 3:21

Ach tagann an uair, agus tá sí anois, nuair a adhróidh na fíor-adhraitheoirí an tAthair i spiorad agus i bhfírinne: óir is iad sin a lorgaíonn an tAthair chun adhradh a dhéanamh dó. Is Spiorad Dia: agus ní mór dóibh siúd a adhrann é adhradh a dhéanamh dó i spiorad agus i bhfírinne. Eoin 4: 23-24

Chuir sibh teachtairí chuig Eoin, agus thug sé fianaise ar an bhfírinne. Eoin 5:33

Ansin nuair a chonaic na fir sin an mhíorúilt a rinne Íosa, dúirt siad, Is é seo go fírinneach an fáidh atá le teacht ar an saol. Eoin 6:14

Nuair a chuala mórán den phobal an chaint sin, dúirt siad, "Is é seo an Fáidh go fírinneach." Eoin 7:40

Agus beidh a fhios agaibh an fhírinne, agus saorfaidh an fhírinne sibh. Ach anois tá sibh ag iarraidh mé a mharú, fear a d'inis an fhírinne daoibh, a chuala mé ó Dhia: ní dhearna Abrahám é sin. Is ón diabhal bhur n-athair sibh, agus is mian libh ana-mianta bhur n-athar a dhéanamh. Ba dhúnmharfóir é ó thús, agus níor fhan sé san fhírinne, mar níl aon fhírinne ann. Nuair a deir sé bréag, is uaidh féin a labhraíonn sé: óir is bréagadóir é, agus athair an bhréag. Agus de bhrí go n-insím an fhírinne daoibh, ní chreideann sibh mé. Cé agaibh a chuireann ina luí orm go bhfuil peaca agam? Agus má deirim an fhírinne, cén fáth nach gcreideann sibh mé? Eoin 8:32 , 40, 44-46

A dúirt Íosa leis, Is mise an tslí, an fhírinne, agus an bheatha: ní thagann aon duine chuig an Athair ach tríomsa. Eoin 14:6

Spiorad na fírinne, nach féidir leis an domhan a ghlacadh, mar ní fheiceann sé é, agus ní aithníonn sé é: ach aithníonn sibhse é, óir fanann sé in bhur measc, agus beidh sé ionaibh. Eoin 14:17

Ach nuair a thiocfaidh an Sólásóir a chuirfidh mé chugaibh ón Athair, Spiorad na Fírinne a thagann ón Athair, tabharfaidh sé fianaise fúmsa: Eoin 15:26

Ach deirim an fhírinne libh; Is fearr daoibh imeacht uaimse: óir mura n-imeoidh mé, ní thiocfaidh an Sólásóir chugaibh; ach má imeoidh mé, cuirfidh mé chugaibh é. Ach nuair a thiocfaidh sé, Spiorad na fírinne, treoróidh sé sibh chun na fírinne uile: óir ní labhróidh sé uaidh féin; ach cibé rud a chloisfidh sé, labhróidh sé é; agus nochtfaidh sé daoibh na rudaí atá le teacht. Eoin 16: 7,13

Naomhaigh iad trí do fhírinne: is é do bhriathar an fhírinne. Agus ar a son siúd naomhaím mé féin, ionas go naomhófaí iadsan freisin tríd an bhfírinne. Eoin 17: 17,19

Dúirt Píoláit leis, "An rí thú, mar sin?" D'fhreagair Íosa, " Deir tú gur rí mé. Chuige seo a rugadh mé, agus chuige seo a tháinig mé ar an saol, chun go dtabharfainn fianaise don fhírinne. Gach duine a bhfuil den fhírinne, éisteann sé le mo ghlór." A deir Píoláit leis, "Cad is fírinne ann?" Agus tar éis dó an méid sin a rá, chuaigh sé amach arís chuig na Giúdaigh agus dúirt sé leo, "Ní fhaighim aon locht ann." Eoin 18: 37-38

Óir go fírinneach, i gcoinne do linbh naomh Íosa, a d'ung tú, bhailigh Héaród agus Pontius Píoláit le chéile, maille leis na págánaigh agus le muintir Iosrael, Gníomhartha 4:27

Ansin d'oscail Peadar a bhéal agus dúirt sé, "Feicim go fírinneach nach ndéanann Dia idirdhealú idir daoine. Gníomhartha 10:34

Ach dúirt sé, Níl mé ar mire, a Fhestus uasal; ach labhraím briathra na fírinne agus na stuaime. Gníomhartha 26:25

Litreacha

Óir nochtar fearg Dé ó neamh in aghaidh gach mídhiagachta agus éagóra daoine, a choinníonn an fhírinne in éagóra; A d'athraigh fírinne Dé ina bréag, agus a rinne adhradh agus seirbhís don chréatúr níos mó ná don Chruthaitheoir, atá beannaithe go deo. Amen. Rómhánaigh 1: 18,25

Ach táimid cinnte go bhfuil breithiúnas Dé de réir na fírinne in aghaidh na ndaoine a dhéanann rudaí den sórt sin. Ach dóibh siúd atá conspóideach, agus nach ngéilleann don fhírinne, ach a ghéilleann don éagóir, beidh fearg agus fearg orthu, Rómhánaigh 2:2 , 8

Teagascóir na n-amaideach, múinteoir na naíonán, a bhfuil foirm an eolais agus na fírinne sa dlí aige. Rómhánaigh 2:20

Óir más mó a tháinig fírinne Dé trí mo bhréag chun a ghlóire, cén fáth a mbreithnítear mé mar pheacach fós? Rómhánaigh 3:7

Deirim an fhírinne i gCríost, ní dhéanaim bréag, agus mo choinsias ag tabhairt fianaise dom sa Spiorad Naomh, Rómhánaigh 9:1

Anois deirim gurbh é Íosa Críost aire na dtimpeallghearradh ar son fhírinne Dé, chun na gealltanais a tugadh do na haithreacha a dhaingniú: Rómhánaigh 15:8

Dá bhrí sin, coimeádaimis an fhéile, ní le sean-ghoirt, ná le giort na mailíse agus na huilc; ach le harán gan ghoirt na macántachta agus na fírinne. 1 Corantaigh 5:8

Ní bhíonn áthas air san éagóir, ach bíonn áthas air san fhírinne; 1 Corantaigh 13:6

Agus mar sin a léirítear rúin a chroí; agus mar sin ag titim ar a aghaidh, adhróidh sé Dia, agus inseoidh sé go bhfuil Dia ionaibh go fírinneach. 1 Corantaigh 14:25

Ach tá na rudaí ceilte a bhaineann leis an mí-ionracas tréigthe againn, gan siúl i gceilg, ná briathar Dé a láimhseáil go meabhlach; ach trí fhírinne a nochtadh, táimid ag moladh sinn féin do choinsias gach duine i láthair Dé. 2 Corantaigh 4:2

Le briathar na fírinne, le cumhacht Dé, le harmúr na fíréantachta ar dheis agus ar chlé, 2 Corantaigh 6:7

Óir má rinne mé aon bhoastaíocht leis fút, ní náire mé; ach mar a dúradh gach ní libh i bhfírinne, is amhlaidh a fuarthas fírinne an bhoastaíocht a rinne mé i láthair Thíteas. 2 Corantaigh 7:14

Óir atá fírinne Chríost ionam, ní chuirfidh aon duine bac orm an boast seo a dhéanamh i gceantair Achaia. 2 Corantaigh 11:10

Óir cé go mbeadh fonn orm glóir a dhéanamh, ní bheinn i mo amadán; óir inseoidh mé an fhírinne: ach anois táim ag cur ina choinne, ar eagla go mbeadh aon duine ag smaoineamh orm os cionn an rud a fheiceann sé mé a bheith, nó an rud a chloiseann sé fúm. 2 Corantaigh 12:6

Óir ní féidir linn aon rud a dhéanamh i gcoinne na fírinne, ach ar son na fírinne. 2 Corantaigh 13:8

Ar thugamar faoi trí ghéilleadh dóibh, ní ar feadh uair an chloig; ionas go bhfanfadh fírinne an tsoiscéil in bhur measc. Galataigh 2:5

Ach nuair a chonaic mé nár shiúil siad go díreach de réir fhírinne an tsoiscéil, dúirt mé le Peadar ina láthair uile, Má mhaireann tú, agus gur Giúdach thú, de réir nósanna na nGintlithe, agus ní mar a mhaireann na Giúdaigh, cén fáth a gcuireann tú iallach ar na Gintlithe maireachtáil mar a mhaireann na Giúdaigh? Galataigh 2:14

A Ghalataigh amaideacha, cé a chuir draíocht oraibh, ionas nach n-éistfeá leis an bhfírinne, a bhfuil Íosa Críost léirithe go soiléir os bhur gcomhair, céasaithe in bhur measc? Galataigh 3:1

An amhlaidh atáim i mo namhaid agaibh, mar gheall go n-insím an fhírinne daoibh? Galataigh 4:16

Rith sibh go maith; cé a chuir bac oraibh gan géilleadh don fhírinne? Galataigh 5:7

As a raibh agaibh muinín freisin, tar éis bhur gcloisteáil focal na fírinne, soiscéal bhur slánaithe: as a raibh sibh tar éis creidiúint ann, gur séalaíodh sibh leis an Spiorad Naomh gealltanais sin, Eifeasaigh 1:13

Ach ag labhairt na fírinne i ngrá, fásfaidh sé suas ann i ngach ní, arb é an ceann é, eadhon Críost: Más é an rud é gur chuala sibh é, agus gur mhúin sé thú, mar atá an fhírinne in Íosa: Dá bhrí sin, cuir an bhréag ar shiúl, agus labhraígí an fhírinne gach duine lena chomharsa: óir is baill dá chéile muid. Eifeasaigh 4:15 , 21, 25

(Óir is i ngach maitheas agus fíréantacht agus fírinne atá toradh an Spioraid;) Eifeasaigh 5:9

Seasaibh, dá bhrí sin, agus an fhírinne crioslaithe timpeall bhur leasracha, agus cóta uchtaigh na fíréantachta umaibh; Eifeasaigh 6:14

Cad mar sin? Ainneoin sin, ar gach slí, cibé acu i gcéill nó i bhfírinne, seanmórtar Críost; agus tá áthas orm as sin, sea, agus beidh áthas orm. Filipigh 1:18

Ar son na dóchais atá curtha i dtaisce agaibh ar neamh, a chuala sibh faoi cheana i mbriathar fírinne an tsoiscéil; atá tagtha chugaibh, mar atá ar fud an domhain uile; agus a thugann toradh, mar atá ionaibhse freisin, ó chuala sibh faoi, agus a d’aithin sibh grásta Dé i bhfírinne: Colosaigh 1: 5-6

Ar an gcúis seo freisin buíochas le Dia gan stad, mar nuair a ghlac sibh le briathar Dé a chuala sibh uainn, níor ghlac sibh leis mar bhriathar daoine, ach mar atá sé i ndáiríre, briathar Dé, a oibríonn go héifeachtach ionaibhse a chreideann. 1 Teasalónaigh 2:13

Agus le gach meabhlaireacht éagóra iontu siúd a théann amú; mar nár ghlac siad le grá na fírinne, ionas go sábhálfaí iad . Chun go ndamanfaí iad uile nár chreid an fhírinne, ach a raibh pléisiúr acu san éagóra. Ach táimid faoi cheangal buíochas a ghabháil le Dia i gcónaí ar bhur son, a bhráithre a bhfuil grá ag an Tiarna dóibh, mar gur thogh Dia sibh ó thús chun slánaithe trí naomhú an Spioraid agus trí chreideamh na fírinne: 2 Teasalónaigh 2:10 , 12-13

A bhfuil sé mar aidhm aige go slánófar gach duine, agus go dtiocfaidh siad chun eolais na fírinne. Agus chuige sin ordaíodh mé mar sheanmóirí agus mar aspal (labhraím an fhírinne i gCríost, agus ní dhéanaim bréag;) mar mhúinteoir na nGintlithe i gcreideamh agus i bhfírinne. 1 Tiomóid 2:4 , 7

Ach má fhanaim fada, go mbeadh a fhios agat conas is ceart duit tú féin a iompar i dteach Dé, arb é eaglais an Dé bheo í, colún agus bunús na fírinne. 1 Tiomóid 3:15

Ag toirmeasc pósadh, agus ag ordú staonadh ó bhia, a chruthaigh Dia le glacadh le buíochas ag an dream a chreideann agus a bhfuil eolas acu ar an bhfírinne. 1 Tiomóid 4:3

Díospóidí cama daoine a bhfuil intinn thruaillithe acu, agus atá gan fhírinne, ag ceapadh gur gnóthach an diadhacht: scaoil uaithi féin. 1 Tiomóid 6:5

Déan staidéar ar thú féin a thaispeáint go bhfuil tú cáilithe os comhair Dé, oibrí nach gá náire a bheith air, ag roinnt focal na fírinne i gceart. 2 Tiomóid 2:15

A dhaoine a chuaigh ar earráid maidir leis an bhfírinne, ag rá go bhfuil an aiséirí thart cheana féin; agus a chuireann creideamh cuid acu ar ceal. 2 Tiomóid 2:18

Ag teagasc le macántacht na ndaoine a chuireann ina gcoinne féin; b'fhéidir go dtabharfaidh Dia aithrí dóibh chun an fhírinne a aithint; 2 Tiomóid 2:25

Ag foghlaim i gcónaí, agus gan a bheith in ann teacht ar eolas na fírinne choíche. Anois mar a sheas Iannes agus Iambres i gcoinne Mhaois, mar sin seasann an dream seo i gcoinne na fírinne: fir thruaillithe intinne, daoine atá míchlúdaithe ó thaobh an chreidimh. 2 Tiomóid 3: 7-8

Agus casfaidh siad a gcluasa ón bhfírinne, agus iompóidh siad chuig finscéalta. 2 Tiomóid 4:4

Pól, seirbhíseach Dé, agus aspal Íosa Críost, de réir chreideamh thoghtha Dé, agus admháil na fírinne atá de réir diadhachta; Gan aird a thabhairt ar fhascéalta Giúdacha, ná ar aitheanta daoine, a chlaonann ón bhfírinne. Títeas 1:1 , 14

Óir má pheacaimid d'aon ghnó tar éis dúinn eolas na fírinne a fháil, níl aon íobairt fágtha ar son peacaí a thuilleadh, Eabhraigh 10:26

De a thoil féin ghin sé sinn le briathar na fírinne, ionas go mbeadh muid mar chéadtoradh dá chréatúir. Séamas 1:18

Ach má tá éad searbh agus achrann searbh i do chroí, ná bígí ag glóiriú, agus ná bréagaigí in aghaidh na fírinne. Séamas 3:14

A bhráithre, má théann aon duine agaibh ar seachrán ón bhfírinne, agus má thiontaíonn duine éigin é; Séamas 5:19

Ós rud é gur íonaigh sibh bhur n-anamacha trí umhlaíocht don fhírinne tríd an Spiorad chun grá gan cheilt do na bráithre, féachaigí chun grá a thabhairt dá chéile le croí glan go díochurach: 1 Peadar 1:22

Dá bhrí sin ní dhéanfaidh mé faillí na rudaí seo a chur i gcuimhne daoibh i gcónaí, cé go bhfuil a fhios agaibh iad agus go bhfuil sibh daingnithe san fhírinne atá ann faoi láthair. 2 Peadar 1:12

Agus leanfaidh mórán a mbealaí díobhálacha; agus dá bharr sin déanfar drochmheas ar shlí na fírinne. 2 Peadar 2:2

Má deirimid go bhfuil comhluadar againn leis, agus má shiúlaimid sa dorchadas, is bréaga muid, agus ní dhéanaimid an fhírinne: Má deirimid nach bhfuil aon pheaca againn, meallann muid sinn féin, agus níl an fhírinne ionainn. 1 Eoin 1:6 , 8

An té a deir, Tá aithne agam air, agus nach gcoimeádann a aithne, is bréagadóir é, agus níl an fhírinne ann. Níor scríobh mé chugaibh mar nach bhfuil a fhios agaibh an fhírinne, ach mar go bhfuil a fhios agaibh í, agus nach bhfuil aon bhréag ón bhfírinne. Ach an ungadh a fuair sibh uaidh, fanann sé ionaibh, agus ní gá daoibh go múinfeadh aon duine sibh: ach mar a mhúineann an ungadh céanna gach ní daoibh, agus is fírinne é, agus ní bréag é, agus mar a mhúin sé daoibh, fanfaidh sibh ann. 1 Eoin 2:4 , 21,27

A pháistí beaga, ná gráimis i bhfocail ná i dteanga; ach i ngníomh agus i bhfírinne. Agus leis seo is eol dúinn gur den fhírinne sinn, agus suaimhneasfaimid ár gcroíthe ina láthair. 1 Eoin 3: 18-19

Is ó Dhia sinn: an té a bhfuil aithne aige ar Dhia, éisteann sé linn; an té nach ó Dhia, ní éisteann sé linn. As seo a aithnímid spiorad na fírinne agus spiorad na hearráide. 1 Eoin 4:6

Seo é an té a tháinig trí uisce agus fuil, Íosa Críost; ní trí uisce amháin, ach trí uisce agus fuil. Agus is é an Spiorad a thugann fianaise, óir is í an Spiorad an fhírinne. 1 Eoin 5:6

An seanóir chuig an mbean tofa agus a clann, a bhfuil grá agam dóibh san fhírinne; agus ní mise amháin, ach iad siúd uile a bhfuil aithne acu ar an bhfírinne; Ar mhaithe leis an bhfírinne, a chónaíonn ionainn, agus a bheidh linn go deo. Grása libh, trócaire agus síocháin, ó Dhia an tAthair, agus ón Tiarna Íosa Críost, Mac an Athar, i bhfírinne agus i ngrá. Bhí áthas mór orm gur aimsigh mé cuid de do chlann ag siúl san fhírinne, mar a fuaireamar ordú ón Athair. 2 Eoin 1: 1-4

An seanóir chuig Gaius, mo ghrá geal, a bhfuil grá agam dó i bhfírinne. Óir bhí áthas mór orm nuair a tháinig na bráithre agus a thug siad fianaise ar an bhfírinne atá ionat, mar a shiúlann tú san fhírinne. Níl aon áthas níos mó orm ná a chloisteáil go siúlann mo chlann san fhírinne. Dá bhrí sin is ceart dúinn glacadh le daoine den sórt sin, ionas go mbeimid inár gcomhchabhróirí don fhírinne. Tá deachái l ar Dhéimitrius ó gach duine, agus ón bhfírinne féin: agus táimidne ag tabhairt fianaise freisin; agus tá a fhios agaibh gur fíor ár bhfianaise. 3 Eoin 1:1 3-4,8,12

Apacrafa

Scríobh an tríú duine, Is iad na mná is láidre: ach thar aon rud eile is í an Fhírinne a iompraíonn an bua. 1 Esdras 3:12

1 Esdras 4: 13-41
Ansin thosaigh an tríú duine, a labhair faoi mhná, agus faoin bhfírinne, (ba í Zorobabel í seo) ag labhairt. A fheara, ní hé an rí mór, ná slua na bhfear, ná an fíon, a sháraíonn; cé hé, mar sin, a rialaíonn iad, nó a bhfuil an tiarnas aige orthu? Nach mná iad? Is mná a rug an rí agus na daoine uile a rialaíonn ar muir agus ar tír. Astu sin féin a tháinig siad: agus chothaigh siad iad siúd a phlandáil na bhfíonghort, as a dtagann an fíon. Déanann siad seo éadaí d’fhir freisin; tugann siad seo glóir do na fir; agus gan mhná ní féidir le fir a bheith ann. Sea, agus má bhíonn ór agus airgead, nó aon rud maith eile, bailithe ag fir le chéile, nach mbíonn grá acu do bhean atá deas ó thaobh cuma agus áilleachta de? Agus iad ag ligean na rudaí sin uile dóibh imeacht, nach mbíonn siad ag stánadh go géar uirthi, agus fiú le béal oscailte, nach ndíríonn siad a súile go géar uirthi; agus nach mbíonn níos mó dúil ag gach duine inti ná in airgead nó in ór, nó in aon rud maith ar bith? Fágann fear a athair féin a thóg é, agus a thír dhúchais féin, agus cloíonn sé lena bhean chéile. Ní chloíonn sé lena shaol a chaitheamh lena bhean chéile, agus ní chuimhníonn sé ar a athair, ná ar a mháthair, ná ar a thír dhúchais. As seo freisin is gá daoibh a fhios a bheith agaibh go bhfuil smacht ag mná oraibh: nach mbíonn sibh ag saothrú agus ag saothrú, agus ag tabhairt agus ag tabhairt gach a bhfuil don bhean? Sea, glacann fear a chlaíomh, agus imíonn sé chun robála agus goid, chun seoltóireacht a dhéanamh ar an bhfarraige agus ar na haibhneacha; Agus féachann sé ar leon, agus imíonn sé sa dorchadas; agus nuair a ghoidfidh, a chreachadh agus a robáilfidh sé, tugann sé dá ghrá é. Dá bhrí sin is mó grá ag fear dá bhean ná dá athair nó dá mháthair. Sea, tá go leor ann a bhfuil a gcéill imithe as a riocht i leith na mban, agus atá ina sclábhaithe ar a son. Tá go leor freisin tar éis dul amú, dul ar earráid, agus peacaigh, ar son na mban. Agus anois nach gcreideann sibh mé? Nach mór an rí ina chumhacht? Nach bhfuil eagla ar gach réigiún teagmháil a dhéanamh leis? Ach chonaic mé é féin agus Apame

coimhdeach an rí, iníon an Bhartacus ionmholta, ina suí ar dheis an rí, Agus ag baint na coróine de cheann an rí, agus ag cur ar a ceann féin í, bhuail sí an rí lena lámh chlé freisin. Agus fós féin, d'fhéach an rí go hoscailte agus d'oscail sé a bhéal: dá ndéanfadh sí gáire faoi, rinne seisean gáire freisin: ach dá mbeadh aon mhíshástacht aici leis, bhí an rí sásta sméideadh air, ionas go ndéanfaí réite leis arís. A fhir, conas is féidir nach gcaithfidh mná a bheith láidir, ós rud é go ndéanann siad amhlaidh? Ansin d'fhéach an rí agus na prionsaí ar a chéile: mar sin thosaigh sé ag labhairt faoin bhfírinne. A fhir, nach bhfuil mná láidir? Is mór an talamh, is ard an spéir, is gasta an ghrian ina cúrsa, óir timpeallaíonn sí na flaithis, agus filleann sí ar a háit féin in aon lá amháin. Nach mór an té a dhéanann na rudaí seo? Dá bhrí sin is mór an fhírinne, agus is láidre í ná gach ní. Glaonn an talamh uile ar an bhfírinne, agus beannaíonn na flaithis í: crithfidh agus crithfidh gach saothar léi, agus níl aon éagóir léi. Is olc an fíon, is olc an rí, is olc na mná, is olc clann na ndaoine uile, agus sin iad a n-oibreacha olca uile; agus níl aon fhírinne iontu; ina n-éagórach freisin rachaidh siad amú. Maidir leis an bhfírinne, maireann sí, agus bíonn sí láidir i gcónaí; maireann sí agus buaileann sí go deo na ndeor. Ní ghlacann sí le daoine ná le luach saothair; ach déanann sí na rudaí atá cóir, agus staonann sí ó gach ní éagórach agus olc; agus déanann gach duine go maith mar a dhéanann sí. Níl aon éagóir ina breithiúnas; agus is í neart, ríocht, cumhacht agus maorga na n-aoiseanna uile. Go raibh beannacht ar Dhia na fírinne. Agus leis sin d'fhan sé ina thost. Agus ansin scairt an pobal go léir, agus dúirt siad, Is mór an Fhírinne, agus cumhachtach os cionn gach ní.

Ach de réir mar a thagann na comharthaí, féach, tiocfaidh na laethanta a ngabhfar líon mór díobh siúd a chónaíonn ar an talamh, agus beidh bealach na fírinne i bhfolach, agus beidh an talamh gan chreideamh. 2 Esdras 5:1

Maidir leis an gcreideamh, bláfaidh sé, sárófar an truailliú, agus fógrófar an fhírinne, a bhí gan toradh le fada. 2 Esdras 6:28

Ach ní fhanfaidh ach an breithiúnas, seasfaidh an fhírinne, agus neartóidh an creideamh: Tá deireadh leis an easpa measarthachta, tá an neamhchreideamh gearrtha amach, tá an fhíréantacht ag fás, agus tá an fhírinne ag fás aníos. 2 Esdras 7: 34,44

A bhfuil a shúil ag triomú na ndoimhneachtaí, agus a chuireann fearg na sléibhte ag leá; rud a thugann an fhírinne fianaise air: Ná féach ar pheacaí do mhuintire; ach orthu siúd a fhreastalaíonn ort i bhfírinne. Óir i ndáiríre níl aon duine ina measc a rugadh nár ghníomhaigh go holc; agus i measc na ndaoine dílis níl aon duine nár ghníomhaigh go holc. 2 Esdras 8:23 , 26, 35

Óir níor bhreithnigh tú an talamh le fírinne. 2 Esdras 11:41

Shiúil mise, a Thóibít, ar feadh mo shaoil ar shlite na fírinne agus an cheartais, agus rinne mé go leor déirce do mo dheartháireacha agus do mo náisiún a tháinig liom go Nínibhé go tír na nAsiriach. Toibít 1:3

A Thiarna, is cóir thú, agus is trócaire agus fírinne do chuid oibreacha agus do chuid bealaí uile, agus breithníonn tú go fírinneach agus go cóir go deo. Agus anois is iomadúla agus fíor do bhreithiúnais: déan liom de réir mo pheacaí agus pheacaí m'aithreacha: mar níor choinnigh muid d'aitheanta, agus níor shiúil muid i bhfírinne os do chomhair. Toibít 3:2 , 5

Óir is cuí duit mo iníon a phósadh: ach inseoidh mé an fhírinne duit. Toibít 7:10

Mar sin molfaidh na náisiúin uile an Tiarna, agus admhóidh a mhuintir Dia, agus ardóidh an Tiarna a mhuintir; agus beidh áthas ar gach duine a bhfuil grá acu don Tiarna Dia i bhfírinne agus i gceart, ag taispeáint trócaire dár ndeartháireacha. Toibít 14:7

Ansin dúirt Achior, captaen chlann Ammon uile, "Éist le mo thiarna focal anois ó bhéal do sheirbhísigh, agus inseoidh mé duit an fhírinne faoin bpobal seo a chónaíonn in aice leat, agus a chónaíonn sna cnoic: agus ní thiocfaidh aon bhréag as béal do sheirbhísigh." Iúidít 5:5

Agus táim ag teacht os comhair Holofernes, príomhchaptaen bhur n-arm, chun focail na fírinne a fhógairt; agus taispeánfaidh mé dó bealach trína rachaidh sé agus a bhuafaidh sé an cnoc go léir, gan corp ná beatha aon duine dá chuid fear a chailleadh. Iúidít 10:13

Tuigfidh siadsan a chuireann a muinín ann an fhírinne: agus fanfaidh siadsan a bheidh dílis i ngrá leis: óir tá grásta agus trócaire ag a naoimh, agus tá cúram aige dá thoghtha. Eagna Sholaimh 3:9

Dá bhrí sin táimid imithe ar seachrán ó shlí na fírinne, agus níor lonraigh solas na fíréantachta orainn, agus níor éirigh grian na fíréantachta orainn. Eagna Sholaimh 5:6

Maidir leis an eagna, cad í, agus conas a tháinig sí chun cinn, inseoidh mé daoibh, agus ní cheiltfidh mé rúndiamhra uait: ach lorgóidh mé í ó thús a breithe, agus tabharfaidh mé a heolas chun solais, agus ní dhéanfaidh mé neamhaird ar an bhfírinne. Eagna Sholaimh 6:22

Ná hardaigh thú féin, ar eagla go dtitfidh tú agus go dtabharfaidh tú náire ar d'anam, agus go nochtfaidh Dia do rúin, agus go dteilgfidh sé síos thú i lár an phobail, mar nár tháinig tú i bhfírinne chuig eagla an Tiarna, ach tá do chroí lán de mheabhlaireacht. Ecclesiasticus 1:30

Ná labhair i gcoinne na fírinne ar chor ar bith; ach bíodh náire ort faoi earráid d'aineolais. Déan streachailt ar son na fírinne go dtí an bás, agus troidfidh an Tiarna ar do shon. Cóheilití 4: 25,28

Ná cuir milleán ort sula scrúdaíonn tú an fhírinne: tuig ar dtús, agus ansin cáin. Cóheilit 11:7

Rachaidh na héin i muinín a leithéidí; mar sin fillfidh an fhírinne orthu siúd a chleachtaíonn inti. Cóheilit 27:9

Cad is féidir a ghlanadh as rud neamhghlan? Agus cén fhírinne a thiocfaidh as rud bréagach? Cóheilit 34:4

Agus thar aon rud eile, guí ar an Té is Airde, go dtreoróidh sé do bhealach i bhfírinne. Ecclesiasticus 37:15

Agus maidir le gadaíocht i dtaca leis an áit ina bhfuil tú i do chónaí, agus maidir le fírinne Dé agus a chonartha; agus le do uillinn a luí ar an mbia; agus le tarcaisne a dhéanamh ar thabhairt agus ar ghlacadh; Ecclesiasticus 41:19

Óir is fíréantach thú i ngach a ndearna tú dúinn: sea, is fíor do chuid oibreacha uile, is ceart do bhealaí, agus is fírinne do chuid bhreithiúnais uile. Sna rudaí uile a thug tú orainn, agus ar chathair naofa ár n-aithreacha, Iarúsailéim, chuir tú breithiúnas fíor i bhfeidhm: óir de réir fírinne agus breithiúnais a thug tú na rudaí seo uile orainn mar gheall ar ár bpeacaí. Paidir Asairiá 1: 4-5

Agus é ina sheasamh ina measc dúirt sé, An amadáin sibh, a chlann Iosrael, gur dhaor sibh iníon Iosrael gan scrúdú ná eolas ar an bhfírinne? Súsanna 1:48

Uime sin thit a n-eagla agus a n-uafás ar an bpobal uile, a dúirt, Níl fírinne ná fíréantacht iontu; óir bhris siad an conradh agus an mionn a rinne siad. 1 Macabaeigh 7:18

Féachann an Tiarna Dia orainn, agus i ndáiríre tá sólás aige ionainn, mar a dhearbhaigh Maois ina amhrán, a thug fianaise dá n-aghaidheanna, ag rá, Agus gheobhaidh sé sólás ina shearbhóntaí. 2 Macabaeigh 7:6

Enoch

Scrios gach éagóir de dhromchla na talún agus lig deireadh le gach drochobair: agus lig do phlanda na fíréantachta agus na fírinne teacht chun solais: agus beidh sé ina bheannacht; cuirfear oibreacha na fíréantachta agus na fírinne i bhfírinne agus in áthas go deo. Enoch 10:16

Agus sna laethanta sin osclóidh mé seomraí stórais na beannachta atá ar neamh, chun iad a sheoladh anuas ar an talamh thar obair agus saothair chlann na ndaoine. Agus beidh an fhírinne agus an tsíocháin i gcomhcheangal le chéile ar feadh laethanta an domhain agus ar feadh glúnta na ndaoine. Enoch 11:1-2

Ansin dúirt Úráil, duine de na haingil naofa, a bhí liom, agus a bhí i gceannas orthu, agus dúirt sé: A Enóch, cén fáth a bhfuil tú ag fiafraí, agus cén fáth a bhfuil tú fonnmhar don fhírinne? Enóch 21:5

Agus dúirt sé liom: A Enoch, cén fáth a bhfuil tú ag fiafraí díom faoi chumhracht an chrainn, agus cén fáth ar mian leat an fhírinne a fhoghlaim? Enoch 25:1

Agus anois tá a fhios agam an rúndiamhair seo, go n-athróidh agus go gclaonfaidh peacaigh focail na fíréantachta ar go leor bealaí, agus go labhróidh siad focail olca, agus go mbréagfaidh siad, agus go gcleachtann siad meabhlaireacht mhór, agus go scríobhfaidh siad leabhair faoina gcuid focal. Ach nuair a scríobhfaidh siad síos go fírinneach mo chuid focal go léir ina dteangacha féin, agus nach n-athróidh siad ná nach laghdóidh siad aon rud ó mo chuid focal ach go scríobhfaidh siad síos go fírinneach gach a thug mé fianaise orthu ar dtús. Ansin, tá a fhios agam rúndiamhair eile, go dtabharfar leabhair do na fíréin agus do na críonna le bheith ina gcúis áthais agus ionracais agus eagna. Agus tabharfar na leabhair dóibh, agus creidfidh siad iontu agus beidh siad sásta leo, agus ansin déanfar luach saothair do na fíréin go léir a d'fhoghlaim uathu gach cosán ionracais. Enoch 104:10-13

Agus anois, a athair, táim anseo chun achainí a dhéanamh ort agus impí ort go rachafá chuig Enoch, ár n-athair, agus go bhfoghlaimeofá an fhírinne uaidh, óir tá a áit chónaithe i measc na n-aingeal. Enoch 106:7

Agus tháinig eagla ar a athair Lámach agus theith sé chugamsa, agus níor chreid sé gur eascair sé uaidh, ach go raibh sé i gcosúlacht aingeal na bhflaitheas; agus féach, táim tagtha chugat chun go gcuirfeá an fhírinne in iúl dom. Enoch 106:12

Agus anois cuir in iúl do do mhac Lámhéch gurb é an mac atá rugadh i ndáiríre a mhac, agus tabhair Naoi mar ainm air; óir fágfar agat é, agus sábhálfar é féin agus a mhic ón scrios a thiocfaidh ar an talamh mar gheall ar an bpeaca uile agus an éagóra uile a chuirfear i gcrích ar an talamh ina laethanta. Enoch 106:18

Agus anois, a mhic, imigh agus cuir in iúl do do mhac Lámhéch gurb é an mac seo atá rugadh ná a mhac i ndáiríre, agus nach bréag é seo. Enoch 107:2

Jasher

Agus dúirt an rí, An chuala tú cad a dúirt na draoithe? Anois inis dom go fírinneach, conas a rinne tú é; agus má labhraíonn tú an fhírinne saorfar thú. Agus ó chonaic sé go raibh fearg an rí chomh mór sin air, dúirt Terah leis an rí, A thiarna agus a rí, chuala tú an fhírinne, agus is ceart an rud a dúirt na saoithe. Agus dúirt an rí, Conas a d'fhéadfá an rud seo a dhéanamh, mo chuid orduithe a shárú agus leanbh a thabhairt dom nár ghin tú, agus luach a ghlacadh air? Jasher 12:12-13

Agus chuir an fear a chás os comhair an bhreithimh Serak, nuair a d'fhreagair Hedad, ag rá, Ní mar sin atá an scéal, ach mar sin atá an scéal; agus dúirt an breitheamh leis an taistealaí, Insíonn an fear seo Hedad an fhírinne duit, óir tá cáil air sna cathracha as léirmhíniú cruinn aislingí. Agus ghlaoigh an fear ar fhocal an bhreithimh, agus dúirt sé, Ní mar sin a Thiarna, óir ba é an lá a thug mé dó an corda agus an brat a bhí ar an asal, chun iad a chur ina theach; agus díospóid siad beirt os comhair an bhreithimh, duine amháin ag rá, Mar sin a bhí an scéal, agus an duine eile ag dearbhú a mhalairt. Jasher 18:34-35

Agus dúirt an breitheamh le hEilíezir, "Deir an fear seo an fhírinne leat, tabhair a thuarastal dó, óir is é seo an nós inár dtír." Agus chuala Eilíezir focail an bhreithimh, agus thóg sé cloch agus bhuail sé an breitheamh, agus bhuail an chloch a éadan, agus shreabh an fhuil go flúirseach ó éadan an bhreithimh, agus dúirt Eilíezir, "Más é seo an nós i do thír féin, tabhair don fhear seo an rud ba chóir dom a thabhairt dó, óir ba é seo do chinneadh, is tusa a d'ordaigh é." Jasher 19:21

Agus d'fhreagair mic Iacóib rí Heabrón, ag rá, Cuir fios chugat na ríthe seo go léir, agus má labhraíonn tú an fhírinne linn, lig dóibh teacht ina n-aonar os ár gcomhair, agus má thagann siad chugainn gan arm, beidh a fhios againn ansin go bhfuil siad ag lorg síochána uainn. Mar sin, tháinig muid chugat chun conradh síochána a dhéanamh eadrainn, agus anois dá bhrí sin déan conradh síochána agus fírinne linn, nach gcuirfidh tú isteach orainn, a mhéid nach ndearna muidne cur isteach ort. Jasher 40:43,46

Agus dúirt Iósaef le Iúdá, "Is cinnte go labhraíonn tú an fhírinne agus gur dheimhnigh tú inniu do dhearbhuithe maidir le do neart, agus go méadaí do Dhia a bhfuil an-áthas air ionat do leas; ach inis dom go fírinneach cén fáth as measc do dheartháireacha uile a bhfuil tú ag argóint liom ar son an bhuachalla, mar níor labhair aon duine acu focal amháin liom faoi." Agus d'fhreagair Iósaef agus dúirt sé, "Labhraíonn tú an fhírinne, agus níl bréag i do bhéal, óir dúradh linn freisin go bhfuil cumhacht ag na hEabhraigh agus go bhfuil an-áthas ag an Tiarna a nDia orthu, agus cé a fhéadfaidh seasamh os a gcomhair ansin?" Iaser 54:56,61

Agus d'oscail siad amach os a chomhair, agus thaispeáin siad dó gach a raibh seolta ag Iósaef, thug siad do gach duine a raibh seolta ag Iósaef chuige, agus bhí a fhios aige gur labhair siad an fhírinne, agus bhí áthas mór air faoina mhac. Iosáef 54:104

Agus bhí eagla an Tiarna a Dhia ar Mhaois ar feadh a shaoil, agus shiúil Maois i láthair an Tiarna i bhfírinne, lena chroí agus lena anam go léir, níor chlaon sé ón mbealach ceart ar feadh laethanta a shaoil; níor chlaon sé ón mbealach ar dheis ná ar chlé, inar shiúil Abrahám, Íosác agus Iacób. Jasher 73:37

Iúibilí

Agus tógfaidh mé mo thearmann ina measc, agus beidh mé i mo chónaí leo, agus beidh mé i mo Dhia acu agus beidh siadsan i mo phobal i bhfírinne agus i bhfíréantacht. Iúibilí 1:16

Agus má inseoidh mé an fhírinne dóibh, maróidh siad mé; óir cloíonn a n-anam leo chun adhradh agus onóir a thabhairt dóibh. Iúibilí 12:7

Agus go ndéanadh sé a chonradh a athnuachan leat. Ionnus go mbeidh tú i do náisiún mar oidhreacht dó ar feadh na n-aoiseanna, agus go mbeidh sé i do Dhia i bhfírinne agus i bhfíréantacht duit féin agus do do shliocht ar feadh laethanta uile an domhain. Iúibilí 22:15

Agus ní fhillfidh siad siúd a d'éalaigh óna n-olc ar shlí na fíréantachta, ach ardóidh siad iad féin go léir chun meabhlaireachta agus saibhris, ionas go nglacfaidh gach duine acu gach a bhfuil ag a chomharsa, agus ainmneoidh siad an t-ainm mór, ach ní i bhfírinne agus ní i bhfíréantacht, agus truaillfidh siad an áit naofa lena neamhghlaine agus le truailliú a dtruaillithe. Iúibilí 23:21

Agus ag casadh air, phóg sé arís é agus chuir sé a ghéaga ina n-ucht, agus bhí áthas mór air; óir chonaic sé mic a mhic Iacóib go fírinneach. Iúibilí 31:21

Agus dúirt sí leis: A mhic, ní fhaca mé ionat aon mhí-iompar ar feadh mo shaoil ach gníomhartha díreacha amháin. Agus fós inseoidh mé an fhírinne duit, a mhic: gheobhaidh mé bás i mbliana, agus ní mhairfidh mé i mbliana i mo shaol; óir chonaic mé i mbrionglóid lá mo bháis, nach mairfinn thar céad caoga a cúig bliain: agus féach, tá laethanta mo shaoil iomlána críochnaithe agam. Iúibilí 35:6

Leabhair Chaillte an Bhíobla

Ach mura gcuireann an réasún ina luí ort go bhfuil mo chuid focal fíor, go mbíonn toirchis go minic i measc daoine a bhfuil aois acu, agus go bhfuil iontas mór orthu go dtugann na daoine gan leanbh leanbh; dá bhrí sin, tabharfaidh Anna do bhean chéile iníon duit, agus tabharfaidh tú Muire mar ainm uirthi; De réir do mhionn, beidh sí tiomanta don Tiarna óna hóige, agus líonfar í leis an Spiorad Naomh ó bhroinn a máthar; Ní ithfidh ná ní ólfaidh sí aon rud neamhghlan, agus ní bheidh a comhrá amuigh i measc na ngnáthdhaoine, ach i dteampall an Tiarna; ionas nach dtitfidh sí faoi aon mhasla ná amhras faoin olc. Soiscéal Breith Mhuire 2:9-11

Agus d'fhreagair Iósaef, Dar beo an Tiarna mo Dhia, níor chuir mé suim inti. Ach dúirt an sagart, Ná bíodh bréag agat, ach inis an fhírinne; phós tú í go rúnda, agus níor nocht tú í do chlann Iosrael, agus chuir tú tú féin faoi lámh chumhachtach Dé, ionas go mbeadh do shliocht beannaithe. Agus d'fhan Iósaef ina thost. Protevangelion 11:13-15

Chuir sé a shearbhóntaí ar ais chuig Zachairias, ag rá, Inis dúinn an fhírinne, cá bhfuil do mhac, óir tá a fhios agat go bhfuil do shaol i mo láimh. Protevangelion 16:12

Ansin thosaigh siad á phógadh, agus chuir siad ar a gcinn agus ar a súile é, ag rá, Is fíor-fhírinne gan amhras é seo, agus is ionadh go fírinneach nárbh fhéidir leis an tine é a dhó agus é a chaitheamh. 1 Soiscéal Naoimh Íosa Críost 3:9

Ansin dúirt an bheirt deirfiúracha lena máthair, ag rá, Go deimhin tá ár ndeartháir ar ais ina sheanchruth le cabhair an Tiarna Íosa Críost, agus le cineáltas na cailín sin, a d'inis dúinn faoi Mhuire agus a mac. 1 Soiscéal Naíonachta Íosa Críost 7:28

D'fhreagair an Tiarna Íosa iad, "Ná cuirigí cion i mo leith nach féidir libh a chiontú dom ina leith, ach rachaimis ag fiafraí den bhuachaill féin, a thabharfaidh an fhírinne chun solais." 1 Soiscéal Naoimh Íosa Críost 19:8

Ansin d'fhreagair Eileasar, agus Asterius, agus Antonius, agus Séamas, Caras agus Samúéil, Íosác agus Finéas, Crispus agus Agripa, Annas agus Iúdás, Ní proisíligh muid, ach clann Giúdach, agus labhraímid an fhírinne, agus bhíomar i láthair nuair a gealladh Muire. Soiscéal Nicodemus 2:12

Dúirt Píoláit, "An rí thú, mar sin?" D'fhreagair Íosa, "Deir tú gur rí mé: chuige seo a rugadh mé, agus chuige seo a tháinig mé ar an saol; agus chuige seo a tháinig mé, chun fianaise a thabhairt ar an bhfírinne; agus gach duine atá den fhírinne, éisteann sé le mo ghlór." Dúirt Píoláit leis, "Cad is fírinne ann?" Dúirt Íosa, "Is ó neamh atá an fhírinne." Dúirt Píoláit, "Dá bhrí sin níl an fhírinne ar talamh." Dúirt Íosa le Píoláit, "Creid go bhfuil an fhírinne ar talamh i measc na ndaoine sin, a bhíonn i gceannas ar an bhfírinne agus a thugann breithiúnas ceart." Soiscéal Nicodemus 3:10-14

Nuair a chuala na Giúdaigh seo, chrith siad agus gním siad a gcuid fiacla le Nicodaemas, agus dúirt siad leis, Go nglacfaidh tú a theagasc mar fhírinne, agus go mbeidh do chrannchur le Críost! Soiscéal Nicodaemas 5:10

Ach nuair a chonaic an céadcheannasaí gur thug Íosa an spiorad suas ag béicíl mar sin, thug sé glóir do Dhia agus dúirt sé, Go deimhin, fear fíréanta a bhí ann. Soiscéal Nicidéamas 8:5

D'fhreagair siadsan agus dúirt siad, Mar atá Tiarna ár n-aithreacha beo, Dia Abrahám, agus Dia Íosác, agus Dia Iacóib, de réir mar a chuala muid Íosa ag caint lena dheisceabail, agus de réir mar a chonaiceamar é ag dul suas ar neamh, mar sin d'inis muid an fhírinne daoibh. Soiscéal Nicodaemas 10:23

Ansin thug Annas agus Caiafas leo iad go háiteanna ar leithligh, agus chuir siad ceist orthu ar leithligh; d'admhaigh siadsan d'aonghuth an fhírinne, agus dúirt siad go raibh siad tar éis Íosa a fheiceáil. Soiscéal Nicidéamas 12:8

Ach má tá sé chomh cumhachtach ina nádúr daonna, dearbhaím duit go fírinneach go bhfuil sé uilechumhachtach ina nádúr diaga, agus ní féidir le duine ar bith cur i gcoinne a chumhachta. Soiscéal Nicodéamas 15:6

Agus nuair a tugadh an leabhar mór, a bhí á iompar ag ceathrar oifigeach an teampaill, agus a bhí maisithe le hór agus le clocha luachmhara, isteach, dúirt Píoláit leo uile, "Mionnaím oraibh ar Dhia bhur nAthair, a rinne agus a d'ordaigh an teampall seo a thógáil, gan an fhírinne a cheilt uaimse." Soiscéal Nicodemus 22:3

Ná lig do chaint dhíomách aon duine cur isteach oraibh a chlaonann an fhírinne, ionas go dtarraingeoidh siad sibh ar shiúl ó fhírinne an tSoiscéil a shearmonaigh mé. Agus anois go dtuga Dia, go mbainfidh mo thiontaithe eolas foirfe amach ar fhírinne an tSoiscéil, go mbeidh siad tairbhiúil, agus go ndéanfaidh siad dea-oibreacha a ghabhann le slánú. Litir Phóil chuig na Laodiceánaigh 1:4-5

Ar an gcúis seo, chuir Dia a Mhac Íosa Críost uaidh, a shearmonaím, agus a threoraím daoine ann chun a ndóchas a chur mar an duine sin amháin a raibh trua chomh mór sin aige don domhan meallta, ionas nach ndéanfaí daorbhreith air, a rialtóir, ach go mbeadh creideamh aige, eagla Dé, eolas ar an reiligiún, agus grá na fírinne. Gníomhartha Phóil agus Thecla 4:7

Féach, is mian leat an fhírinne sna codanna istigh; agus sa chuid i bhfolach cuirfidh tú eagna in iúl dom. 8:29

Mar sin, trí umhlaíocht agus eagla Dé na bhfear móra agus den scoth seo, atá taifeadta sna Scrioptúir, rinne siad ní hamháin sinn féin, ach na glúnta atá romhainn freisin níos fearr; fiú an oiread sin agus a ghlac lena fhíricí naofa le heagla agus le fírinne. 9:1

Go deimhin, i gceann tamaill bhig fós, comhlíonfar a thoil go tobann. 11:14

Cad chuige a beannaíodh ár n-athair Abrahám? Nach é gur oibrigh sé fíréantacht agus fírinne trí chreideamh? 14:12

Nach beannaithe agus nach iontach iad bronntanais Dé, a ghrá geal. An bheatha san neamhbhásmhaireacht! an gile san fhíréantacht! an fhírinne i lán-chinnteacht! an creideamh i muinín! an mheasarthacht san naofacht! Ní mór dúinn gníomhú de réir a thoile naofa; agus slí na fírinne a leanúint, ag caitheamh amach uainn gach éagóir agus aingidh, mar aon leis an sannt, an t-achrann, an drochbhéasa, an mheabhlaireacht, an cogarnaíocht, an diúltú; gach fuath Dé, an t-uabhar agus an boast; an glóir dhíomách agus an uaillmhian; 1 Clement chuig na Corantaigh 17:1-2,8

Ós rud é gur léirigh sé trócaire chomh mór sin dúinn; agus is é sin go háirithe, nach ndéanaimidne atá beo íobairt a thuilleadh do dhéithe marbha, ná ní adhraímid iad, ach trína thug sé eolas dúinn ar Athair na fírinne. 2 Clement chuig na Corantaigh 2:8

Anois, is aon bheirt iad, nuair a labhraímid an fhírinne lena chéile, agus gan bhréagriocht bíonn anam amháin i ndá chorp: 2 Clement chuig na Corantaigh 5:2

Dúirt sé seo, mar go gcaillfear duine go cóir, mura seachnóidh sé slí na fírinne, agus má bhíonn eolas aige ar shlí na fírinne. Litir Ghinearálta Barnabas 4:6

An té a chuir bronntanas a theagasca ionainn, tá a fhios aige nár mhúin mé fírinne níos cinnte d'aon duine riamh; ach tá muinín agam gur fiú sibhse í. Litir Ghinearálta Barnabas 8:14

Sa siúl seo iad siúd atá ina ngéarleanúint ar na daoine maithe; fuath na fírinne; grá na mbréag; nach bhfuil a fhios acu luach saothair na fíréantachta, ná nach gcloíonn le haon ní maith. Litir Ghinearálta Barnabas 15:3

Agus go deimhin molann Onesimus féin go mór bhur ndea-ord i nDia: go mairfidh sibh uile de réir na fírinne, agus nach bhfuil aon eiriceacht ina gcónaí in bhur measc. Óir ní éisteann sibh le haon duine níos mó ná le hÍosa Críost ag labhairt libh i bhfírinne. Litir Iognáid chuig na hEifisigh 2:5

Dá bhrí sin, mar is cuí do chlann an tsolais agus na fírinne araon, teithigí ó dheighiltí agus ó theagasc bréagach; ach san áit a bhfuil bhur n-aoire, leanaigí sibh féin mar chaoirigh. Litir Iognáid chuig na Filadelfigh 1:5

A shéanann cuid nach bhfuil aithne acu air; nó b'fhearr gur shéan sé iad, mar gur abhcóidí an bháis iad seachas an fhírinne. Nach bhfuil na tairngreachtaí ná dlí Mhaois tar éis a chur ina luí air; ná an Soiscéal féin go dtí an lá inniu, ná fulaingt gach duine againn. Litir Iognáid chuig na Smirnaeigh 2:8

Ós rud é, ós rud é go bhfuil meas mór agaibh ar an bhfírinne, táim tar éis sibh a spreagadh leis na litreacha gearra seo. Litir Iognáid chuig Polaicarp 3:5

Dá bhrí sin, crioslaigh leasracha bhur n-intinn; déan seirbhís don Tiarna le heagla, agus i bhfírinne: ag cur uathu gach cainte folamh agus neamhbhalbh, agus earráid mhórán; ag creidiúint san té a thóg ár dTiarna Íosa Críost ó mhairbh, agus a thug glóir dó agus ríchathaoir ar a dheis. Litir Phoilícarp chuig na Filipigh 1:6

Óir ní féidir liomsa, ná le haon duine eile cosúil liomsa, teacht suas le heagna Phóil naofa agus cháiliúil: a bhí féin i bpearsa leis na daoine a bhí beo ag an am, agus a mhúin focal na fírinne go cruinn agus go slán; agus tar éis dó imeacht uaibh, scríobh sé litir chugaibh. Litir Phoilcairp chuig na Filipigh 2:2

Chomh maith leis sin, ní mór do na deacáin a bheith gan locht ina láthair, mar airí Dé i gCríost, agus ní airí fir. Ní cúisitheoirí bréagacha iad; ní teangadh iad le dhá theanga; ní grá acu don airgead; ach measartha i ngach ní; trua, cúramach; ag siúl de réir fhírinne an Tiarna, a bhí ina sheirbhíseach do chách. Litir Pholaicarp chuig na Filipigh 2:10

Seasaibh, dá bhrí sin, sna nithe seo, agus leanaigí sampla an Tiarna; bígí daingean agus dochloíte sa chreideamh, grá agaibh don bhráithreachas, grá agaibh dá chéile: bhur gcomrádaithe le chéile san fhírinne, cineálta agus séimh lena chéile, gan aon duine a dhíspeagadh. Litir Pholaicarp chuig na Filipigh 3:10

Anois Dia agus Athair ár dTiarna Íosa Críost; agus é féin atá inár n-ardsagart síoraí, Mac Dé, eadhon Íosa Críost, go dtógfadh sé sibh i gcreideamh agus i bhfírinne agus i ngach macántacht agus trócaire; i bhfoighne agus i bhfoighne fhada, i bhfoighne agus i ngearmántacht. Litir Pholaicarp chuig na Filipigh 4:10

D’fhiafraigh mé di, “A Bhean Uasal, cén fáth a bhfuil an túr tógtha ar an uisce?” D’fhreagair sí, “Dúirt mé leat cheana gur chiallmhar duit fiosrú go dícheallach a dhéanamh faoin bhfoirgneamh, dá bhrí sin gheobhaidh tú an fhírinne.” 1 Leabhar Aoire Hermas (Físeanna) 3:41

Maidir leis an líon mór cloch eile a chonaic tú curtha timpeall an túir, ach nár cuireadh sna foirgnimh iad; is iadsan atá garbh, iad siúd a bhfuil aithne acu ar an bhfírinne, ach nár lean inti, ná nár cheangail leis na naoimh, agus dá bhrí sin níl siad tairbheach. 1 Leabhar Aoire Hermas (Físeanna) 3:64

Is iadsan a chuala an focal, agus a bhí toilteanach a bheith baiste in ainm an Tiarna; ach ag smaoineamh ar an naofacht mhór a éilíonn an fhírinne, tharraing siad siar iad féin, agus shiúil siad arís de réir a ndroch-mhianta. 1 Leabhar Aoire Hermas (Físeanna) 3:76

Thairis sin dúirt sé liom, Gráigh an fhírinne; agus bíodh gach cainte a thagann as do bhéal fíor. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 3:1

D'fhiafraigh sé díom, Cén fáth? D'fhreagair mé, mar a dhuine uasail, níor labhair mé focal fíor riamh i mo shaol; ach mhair mé i gcónaí i gcéill, agus dhearbhaigh mé bréag ar son na fírinne do gach duine; agus níor shéan aon duine mé, ach thug gach duine creidiúint do mo chuid focal. Conas is féidir liom maireachtáil ansin, ós rud é gur dheineas mé ar an mbealach seo? Agus dúirt sé liom, Tá tú ag smaoineamh go maith agus go fírinneach. Óir ba chóir duit, mar sheirbhíseach Dé, siúl san fhírinne, agus gan droch-choinsias a cheangal le spiorad na fírinne, ná Spiorad naofa agus fíor Dé a ghríosú. Agus d'fhreagair mé é, a dhuine uasail, níor éist mé chomh dícheallach leis na rudaí seo riamh roimhe seo. D'fhreagair sé, Anois tá tú ag éisteacht leo: Tabhair aire as seo amach, go bhfaighidh fiú na rudaí a labhair tú go bréagach roimhe seo ar mhaithe le do ghnó, creidiúint trí d'fhírinne reatha. Óir is féidir creidiúint a thabhairt do na rudaí sin fiú, má labhraíonn tú an fhírinne don am atá le teacht; agus trína dhéanamh sin is féidir leat an bheatha a bhaint amach. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 3:6-9

Ná staon ó aon dea-oibreacha, ach déan iad. Éist, a dúirt sé, cad é bua na ndea-oibreacha sin nach mór duit a dhéanamh, chun go slánófar thú. Is é an chéad rud ná creideamh; eagla an Tiarna; carthanacht; comhchuibheas; cothromas; fírinne; foighne; geanmnaíocht. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 8:8

A dhuine uasail, arsa mise, táim an-amaideach, agus ní thuigim na rudaí seo. Ní féidir liom a thuiscint conas is féidir leis crá a chur orm, agus fós slánú. Éist, ar seisean, agus tuig. Iad siúd nár lorg an fhírinne riamh, ná nár fhiosraigh faoi mhórgacht Dé, ach a chreid amháin, tá siad páirteach i gcúrsaí na bpágánach. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 10:3

Cibé duine atá láidir i gcreideamh an Tiarna, agus a chuir an fhírinne orthu féin, ní bhíonn siad ceangailte le spioraid den sórt sin, ach imíonn siad uathu. Ach iad siúd atá amhrasach, agus a dhéanann aithrí go minic cosúil leis na páganaigh, téann siad i gcomhairle leo, agus carnann siad peaca mór dóibh féin, ag freastal ar idols. Dá bhrí sin, an oiread sin agus atá den sórt sin, fiosraíonn siad fúthu ar gach ócáid; adhrann siad idols; agus tá siad dúr, agus gan an fhírinne. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 10:7-8

Ach iad siúd a bhfuil eagla an Tiarna orthu, agus a chuardaíonn an fhírinne faoi Dhia, agus a bhfuil a gcuid smaointe uile i dtreo an Tiarna; glacann siad cibé rud a deirtear leo, agus tuigeann siad láithreach é, mar go bhfuil eagla an Tiarna iontu. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 10:13

Agus dúirt mé, A dhuine uasail, ba mhaith liom a fhios a bheith agam conas freastal ar an dúil sin atá maith? Éist, a deir sé, Bíodh eagla ort roimh Dhia agus cuir do mhuinín ann, agus gráigh an fhírinne agus an fhíréantacht, agus déan an rud atá maith. 2 Leabhar Aoire Hermas (Orduithe) 12:10

Ansin dúirt an t-aingeal liom, An bhfeiceann tú an t-aoire seo? D'fhreagair mé, a dhuine uasail, feicim é. Dúirt sé liom, is é seo teachtaire an tsóláis agus an phléisiúir. Dá bhrí sin, truaillíonn sé intinn sheirbhísigh Dé, agus casann sé ón bhfírinne iad, ag tabhairt sásaimh dóibh le go leor pléisiúir, agus téann siad amú. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 6:10

Dá bhrí sin, níor thit siad seo ach ón bhfírinne, agus mar sin tá dóchas fós curtha i dtaisce acu in aithrí. Óir tá roinnt dóchais fós fágtha maidir le hathnuachan i gcás titim den sórt sin; ach iad siúd atá marbh, imithe go hiomlán go deo. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 6:15

Iadsan a thug isteach a slata dhá chuid tirim, agus an chuid eile glas; is iadsan a bhí dílis i ndáiríre, ach saibhir agus lán de rudaí maithe; agus dá bhrí sin a bhí ag iarraidh a bheith cáiliúil i measc na bpágánach atá lasmuigh, agus dá bharr sin a thit siad i mbród mór, agus a thosaigh ag díriú ar nithe arda, agus ag tréigean na fírinne. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 8:70

Tugtar Creideamh ar an gcéad cheann; Seasmhacht ar an dara ceann; Cumhacht ar an tríú ceann; Foighne ar an gceathrú ceann; is iad na cinn eile atá faoi bhun seo ná Simplíocht, Neamhchiontacht, Meanmnaíocht, Lúcháir, Fírinne, Tuiscint, Comhchuibheas, Carthanacht. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:142

Óir mar atá a sliabh lom agus gan toradh; mar sin tá ainm Críostaithe ar an gcineál seo daoine, ach tá siad folamh ó chreideamh; agus níl aon toradh na fírinne iontu. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:182

Agus cuid acu, ós rud é gur múinteoirí iad, tá siad tar éis seanmóireacht agus teagasc a dhéanamh go híon agus go fírinneach, agus níor ghéill siad ar chor ar bith d’aon droch-mhianta, ach tá siad ag siúl i gcónaí i bhfíréantacht agus i bhfírinne. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:216

Éist anois freisin leis na clocha cruinne geala sin: is as an sliabh bán seo iad seo go léir. Ach dá bhrí sin, tá siad cruinn, mar gheall gur dhorchaigh a saibhreas iad beagán ón bhfírinne agus gur dhall sé a súile: Ach níor imigh siad ón Tiarna riamh, agus níor tháinig aon drochfhocal as a mbéal; ach gach fíréantacht, agus bua, agus fírinne. Nuair a chonaic an Tiarna a n-intinn, agus go ndéanfaidís maisiú ar an bhfírinne; d'ordaigh sé dóibh leanúint leis an mhaith, agus go ndéanfaí a saibhreas a ghearradh ar shiúl: Óir ní raibh sé sásta iad a thógáil ar shiúl go hiomlán, ionas go bhféadfaidís roinnt maitheasa a dhéanamh leis an méid a bhí fágtha, agus maireachtáil do Dhia; mar is de chineál maith iad freisin. 3 Leabhar Aoire Hermas (Cosúlachtaí) 9:255-258

Agus dúirt mé le guth ard, Pheacaigh mé, a Thiarna, mar shuigh mé agus thug mé breithiúnas ort, a dhéanann díoltas ar gach aon rud i bhfírinne. Litir ó Phíoláit chuig Héaród

Ar Íosa Críost, a chuir mé in iúl duit go hiomlán i mo ráiteas deireanach, cuireadh pionós searbh i bhfeidhm faoi dheireadh de réir toil an phobail, cé nach raibh mé sásta agus imníoch. Go deimhin, ní raibh fear chomh maith agus chomh dian sin in aon ré riamh agus ní bheidh fear chomh maith agus chomh dian sin ann. Ach rinne an pobal iarracht iontach, agus d’aontaigh a scríobhaithe, a gceannairí agus a seanóirí go léir an t-ambasadóir fírinne seo a chéasadh, a bhfáithe féin, cosúil leis na Sibilí linn, ag tabhairt comhairle ar a mhalairt; agus nuair a crochadh é, tháinig comharthaí osnádúrtha chun solais, agus i mbreithiúnas na bhfealsúna, bhagair siad an domhan ar fad le scrios. Pontius Pilate go Tiberius Caesar

Agus nuair a dúirt Caesar é seo agus gur ainmnigh sé féin ainm Chríost, thit slua na ndéithe go léir síos le chéile, agus rinneadh deannach díobh san áit ina raibh Caesar ina shuí leis an seanad. Agus líonadh crith ar na daoine go léir a bhí ina seasamh in aice le Caesar de bharr ráitis an fhocail agus titim a ndéithe, agus nuair a ghabh eagla orthu, d’imigh siad go léir, gach fear dá theach féin, ag déanamh iontais faoin méid a tharla. Agus d’ordaigh Caesar Píoláit a choinneáil slán, ionas go mbeadh a fhios aige an fhírinne faoi Íosa. Agus an lá dár gcionn, nuair a bhí Caesar ina shuí sa chaipitól leis an seanad go léir, thug sé faoi cheistiú a dhéanamh ar Píoláit arís. Agus dúirt Caesar, Abair an fhírinne, a dhuine is mídhílse, óir trí do ghníomh mídhílis a rinne tú in aghaidh Íosa, léiríodh anseo do dhrochghníomhartha, sa mhéid gur scriosadh na déithe. Triail agus Cáineadh Píoláit

Leabhair Dearmadta Éidin

Dúirt Dia arís le hÉabha, Cad é a gheall sé daoibh sa ghairdín, ag rá, An t-am a n-íosfaidh sibh den chrann, osclófar bhur súile, agus beidh sibh cosúil le déithe, ag fiosrú maith agus olc. Ach féach!

dhóigh sé bhur gcorp le tine, agus thug sé blas na tine daoibh, mar bhlas an ghairdín; agus thug sé libh dó na tine a fheiceáil, agus a holc, agus an chumhacht atá aici oraibh. Chonaic bhur súile an mhaith a bhain sé díbh, agus i ndáiríre d'oscail sé bhur súile; agus chonaic sibh an gairdín ina raibh sibh liomsa, agus chonaic sibh freisin an t-olc a tháinig oraibh ó Shátan. Ach maidir leis an Diadha ní féidir leis í a thabhairt daoibh, ná a chuid cainte libh a chomhlíonadh. Ní hea, bhí sé searbh i bhur n-aghaidh agus i bhur síol, a thiocfaidh i bhur ndiaidh. Agus tharraing Dia a Bhriathar siar uathu. 1 Leabhar Ádhaimh agus Éabha 46:6-8

Dhiúltaigh siad do mo chuid aitheanta agus do mo chuing, tá síol gan fiúntas tagtha aníos, gan eagla Dé orthu, agus níor chrom siad síos dom, ach thosaigh siad ag cromadh síos do dhéithe diomhaine, agus shéan siad mo aontacht, agus tá an domhan ar fad lán le bréaga, cionta, le drochbhéasa gránna eadhon duine le duine eile, agus gach sórt olc neamhghlan eile, atá gránna a insint. Rúin Enoch 34:1

Nó má chuireann fear amháin cuma mhaith air féin i súile duine eile trí mheabhlaireacht teanga, ach go bhfuil olc ina chroí, nach dtuigfidh an duine eile feall a chroí, agus nach ndéanfar é féin a dhaoradh, ós rud é gur léir a bhréag do chách? Rúin Enoch 46:3

Dúirt an Tiarna: Níl mionn ionamsa, ná éagóir, ach fírinne. Mura bhfuil fírinne i ndaoine, mionnaídís leis na focail 'tá, tá,' nó 'ní hea, ní hea!' Rúin Enoch 49:2-3

Is fuath leis an Tiarna gach fear uaibhreach agus mór le rá, agus gach cainte bréagach, atá clúdaithe le bréag; gearrfar le lann chlaíomh an bháis é, agus caithfear sa tine é, agus dófaidh sé go deo. Rúin Enoch 63:4

Siúiligí, a chlann, i bhfoighne, i macántacht, i ngríosú, i mbrón, i gcreideamh agus i bhfírinne, i muinín gealltanais, i ngalar, i mí-úsáid, i gcréachta, i gcathú, i nocht, i ndíothacht, ag tabhairt grá dá chéile, go dtí go n-imeoidh sibh as an ré seo tinnis, ionas go mbeidh sibh i bhur n-oidhrí ar an am gan teorainn. Rúin Enoch 66:7

Agus tá trócaire an Tiarna orthu siúd a thugann grá dó i bhfírinne, agus cuimhníonn an Tiarna ar a shearbhóntaí i dtrócaire. Is dílis an Tiarna dóibh siúd a thugann grá dó i bhfírinne. Óir cé, a Dhia, atá láidir ach amháin chun buíochas a ghabháil leat i bhfírinne? Cosain mo theanga agus mo bhéal le briathra na fírinne; cuir fearg agus corraíl gan réasún i bhfad uaim. Agus sháraigh clann an chonartha i measc na bpobal measctha iad in olc. Ní raibh aon duine ina measc a rinne trócaire agus fírinne i lár Iarúsailéim. Sleachta as Sailm Sholaimh.

Tá an Tiarna ar mo cheann cosúil le coróin, agus ní bheidh mé gan é. D'fhíodar coróin na fírinne dom, agus chuir sí do chraobhacha ag fás ionam. Óid Sholaimh 1:1-2

Éist le focal na fírinne, agus faigh eolas an Té is Airde. Agus tuig mo eolas, sibhse a bhfuil aithne fhírinne agaibh orm. Óid Sholaimh 8:9,13

Coróin shíoraí go deo í an Fhírinne. Is beannaithe iad siúd a chuireann ar a gcinn í: cloch luachmhar í; agus bhí cogaí ann mar gheall ar an gcoróin. Óid Sholaimh 9:8-9

Agus ba é a oscailt dom mo shlánú; agus rith mé ina shlí ina shíocháin, fiú ar shlí na fírinne: Ó thús go deireadh fuair mé a eolas: Agus bunaíodh mé ar charraig na fírinne, áit ar chuir sé suas mé: Óid Sholaimh 11:3-5

Líon sé mé le briathra na fírinne; ionas go labhróidh mé iad; Agus cosúil le sruth uisce sreabhann an fhírinne as mo bhéal, agus taispeánann mo bhéal a thoradh. Óid Sholaimh 12:1-2

Óir is é an duine áit chónaithe an Bhriathair: agus is é an grá a fhírinne. Is beannaithe iad siúd a thuigeann gach rud trína mheán, agus a bhfuil aithne acu ar an Tiarna ina fhírinne. Hallelujah. Óid Sholaimh 12:11-12

Múin dom Sailm do fhírinne, ionas go dtabharfaidh mé toradh ionat: Agus oscail cláirseach do Spioraid Naoimh dom, ionas go molfaidh mé thú, a Thiarna, le gach nóta aici. Óid Sholaimh 14:7-8

Ann fuair mé súile agus chonaic mé a lá naofa: tháinig cluasa liomsa agus chuala mé a fhírinne. Óid Sholaimh 15:3-4

Agus threoraigh smaoineamh na fírinne mé ar aghaidh. Agus shiúil mé ina diaidh agus níor seachrán mé: Agus bhí ionadh ar gach duine a chonaic mé: agus measadh mé mar dhuine aisteach acu: Agus an té a thug aithne dom agus a thóg mé is é an Teachta is Airde ina fhoirfeacht go léir. Agus ghlóirigh sé mé lena chineáltas, agus thóg sé mo smaointe go dtí airde a fhírinne. Óid Sholaimh 17:5-7

Ná lig don dorchadas an soilse a cheansú; agus ná lig don fhírinne teitheadh ón mbréag. Óid Sholaimh 18:6

Agus labhair siad an fhírinne ón inspioráid a thug an Teachta is Airde iontu; Moladh agus mór-ghlóir dá ainm, Hallelujah. Óid Sholaimh 18:19

Agus gheobhaidh tú a chineáltas agus a ghrásta; agus beidh tú ag bláthú i bhfírinne i moladh a naofachta. Moladh agus onóir dá ainm. Hallelujah. Óid Sholaimh 20:9

Agus feiceadh ag a cheann an ceann a nochtadh Mac na Fírinne ón Athair is Airde, agus fuair sé seilbh ar gach rud mar oidhreacht agus fuair sé seilbh air. Agus cuireadh neamhní ar smaoineamh mórán. Óid Sholaimh 23:16-17

Agus scrios an Tiarna samhlaíocht na ndaoine uile nárbh iad an fhírinne. Óir bhí easpa eagna ag baint leo siúd a raibh ardgháirdeachas ina gcroíthe, agus mar sin diúltaíodh dóibh, mar nach raibh an fhírinne leo. Óid Sholaimh 24:8-9

Agus rinneadh mé cumhachtach sa fhírinne, agus naofa trí do fhíréantacht; agus bhí eagla orm ar mo naimhde go léir; Agus rinneadh ionmholta mé in ainm an Tiarna, agus rinneadh mé a fhíréanú trína mhíneas, agus maireann a chuid scíthe go deo na ndeor. Hallelujah. Óid Sholaimh 25:10-11

Leagadh na habhainn os comhair an Tiarna: agus scriosadh an dorchadas trína chuma: Chuaigh an earráid ar strae agus cailleadh í trína láimh: agus ní bhfuair an amaideacht cosán le siúl ann, agus bádh fírinne an Tiarna í. Óid Sholaimh 31:1-2

Do na daoine beannaithe tá áthas óna gcroí, agus solas uaidh a chónaíonn iontu: Agus focail ón bhFírinne, a tháinig as féin: óir neartaítear é le cumhacht naofa an Té is Airde: agus níl aon suaitheadh air go deo na ndeor. Hallelujah. Óid Sholaimh 32:1-2

Agus déan sibh críonna i mbealaí na fírinne: ionas nach scriosfar ná nach gcaillfear sibh: Éist liom agus fuascail sibh. Óir tá grásta Dé á insint agam i measc sibh: agus trí mo mhodh féin fuascailfear sibh agus beidh sibh beannaithe. Óid Sholaimh 33:8-9

Chuaigh mé suas go dtí solas na fírinne amhail is dá mba i gcarbad a rachainn: Agus ghlac an Fhírinne mé agus threoraigh sí mé: agus d'iompair sí mé trasna poill agus claiseanna; agus ó na carraigeacha agus na tonnta choinnigh sí mé: Agus rinneadh tearmann Slánaithe de dom: agus chuir sí mé ar airm na beatha neamhbhásmhaire: Agus chuaigh sí liom agus thug sí scíth dom, agus níor lig sí dom fánaíocht a dhéanamh, mar gurbh í an Fhírinne í; Agus níor rith mé aon riosca, mar shiúil mé leis; Agus ní dhearna mé botún in aon rud mar gur umhlaigh mé don Fhírinne. Óir teitheann an Earráid uaithi, agus ní bhuaileann sí léi: ach leanann an Fhírinne ar aghaidh ar an gcosán ceart, agus cibé rud nárbh eol dom, léirigh sí dom, gach nimh earráide, agus plá an bháis a mheasann siad a bheith binneas: Agus chonaic mé scriostóir an scriosta, nuair a bhíonn an bhrídeog atá truaillithe maisithe: agus an fear nuaphósta a thruaillíonn agus atá truaillithe; Agus d'fhiafraigh mé den Fhírinne 'Cé hiad seo?'; Agus dúirt Sé liom, ‘Seo an mealltóir agus an earráid: Agus tá siad cosúil sa ghrámhar agus ina bhrídeog: agus meallann siad agus truaillíonn siad an domhan ar fad: Agus tugann siad cuireadh do mhórán chuig an bhféasta, Agus tugann siad deoch dóibh as fíon a meisce, agus baintear a n-eagna agus a n-eolas díobh, agus mar sin déanann siad gan intinn iad; Agus ansin fágann siad iad; agus ansin imíonn siad seo cosúil le buile ag truailliú: ag féachaint air sin - tá siad gan chroí, agus ní lorgaíonn siad é! Agus rinneadh críonna díom ionas nach dtitfinn i lámha an mhealltóra; agus chomhghairdeas mé liom féin mar chuaigh an Fhírinne liom, Agus bunaíodh mé agus mhair mé agus fuasclaíodh mé, Agus leagadh mo bhunchlocha ar láimh an Tiarna: mar bhunaigh sé mé. Óid Sholaimh 38:1-17

Molfaidh clann uile an Tiarna é, agus baileoidh siad fírinne a chreidimh. Óir chuimhnigh Athair na fírinne orm: An té a raibh mé aige ón tús: Chun go sábhálfadh sé anamacha go deo trí fhírinne a ainme: eascraíonn amhrán nua ó na daoine a bhfuil grá acu dó. Hallelujah. Óid Sholaimh 41:1,9,17

Agus na fírinní seo á n-oibriú amach go cúramach agus tar éis dóibh a bheith soiléir, léirigh sé nach seachnódh fear a bheith faoi bhrath fiú dá smaoineodh sé ar olc a dhéanamh, gan trácht ar é a chur i gcrích i ndáiríre, óir léirigh sé go soiléir go raibh cumhacht Dé i bhfeidhm ar fud an dlí. Litir Aristeas 6:8

Óir níor ceapadh ár ndlíthe go randamach ná de réir an chéad smaoineamh ócáideach a tháinig chun na hintinne, ach d’fhonn na fírinne agus léiriú na réasúna cearta a bheith mar aidhm. Litir Aristeas 6:51

Mhol an rí é agus ansin d’fhiafraigh sé de dhuine eile conas a d’fhéadfadh sé an fhírinne a choinneáil? Mar fhreagra ar an gceist dúirt sé, Trí aithint go dtugann bréag náire mhór ar gach duine, agus go háirithe ar ríthe. Ós rud é go bhfuil an chumhacht acu cibé rud is mian leo a dhéanamh, cén fáth a rachaidís i muinín bréaga? Chomh maith leis sin, ní mór duit cuimhneamh i gcónaí, a Rí, go bhfuil grá ag Dia don fhírinne. Litir Aristeas 8:6-7

Dúirt an rí gur fhreagair an fear seo go maith freisin agus d’fhiafraigh sé den deichiú fear, Cad é toradh na heagna? Agus d’fhreagair sé, Gur cheart do dhuine a bheith feasach ann féin nach ndearna sé aon olc agus gur cheart dó a shaol a chaitheamh san fhírinne. Óir is as na rudaí seo, a Rí cumhachtach, a thagann an lúcháir agus an seasmhacht is mó d’anam agus an creideamh láidir i nDia chugat má rialaíonn tú do ríocht le cráifeacht. Litir Aristeas 9:42-43

Agus mar is gnách leis na Giúdaigh uile, nigh siad a lámha sa bhfarraige agus ghuigh siad chun Dé agus ansin chaith siad a gcúram féin ag léamh agus ag aistriú an sliocht ar leith a raibh siad ag plé leis, agus chuir mé an cheist orthu, Cén fáth ar nigh siad a lámha sula ndearna siad urnaí? Agus mhínigh siad gur comhartha a bhí ann nár dhein siad aon olc (óir déantar gach cineál gníomhaíochta trí na lámha) ós rud é, ina mbealach uasal agus naofa, go measann siad gach rud mar shiombail den fhíréantacht agus den fhírinne. Litir Aristeas 11:17-18

Agus nochtadh dó i mbrionglóid, gur mian leis, as fiosracht dhíomhaoin, fírinní naofa a chur in iúl do ghnáthdhaoine, agus dá scoirfeadh sé de sin go mbeadh a shláinte aige arís. Litir Aristeas 11:32

Ach is é an breithiúnas nó an féinrialú a rialaíonn iad uile, óir tríd sin, i ndáiríre, dearbhaíonn an Réasún a húdarás thar na paisin. 4 Macabaeigh 1:17

Ach is amaideacht níos mó fós a bheidh ann, dar liom, má leanann tú ar aghaidh ag cur i gcoinne mé féin le ceo gan chiall faoin bhfírinne, fiú go dtí go mbeidh tú féin á phionósú. 4 Macabaeigh 2:40

Ach ní raibh an fear mór-anama agus uasal, Eleazar i ndáiríre, níos corraithe ina intinn ná mar a bheadh sé dá mbeadh sé á chéasadh i mbrionglóid; sea, an seanfhear, agus a shúile dírithe go daingean chun na bhflaitheas, d’fhulaing sé a fheoil a stróiceadh ag na sciúirsí go dtí gur nigh sé i bhfuil é agus gur tháinig carn créachta dá thaobhanna; agus fiú nuair a thit sé ar an talamh toisc nach bhféadfadh a chorp an phian a sheasamh a thuilleadh, choinnigh sé a Réasún díreach agus dolúbtha fós. 4 Macabaeigh 3:4

Go deimhin, dá mba rud é, i gcoinne na Réasúna, dá mba rud é dúinn, tar éis dúinn maireachtáil de réir na fírinne go dtí ár seanaois, agus dea-cháil an tsaoil sin a choinneáil faoi scáth dleathach, athrú anois agus bheith inár bpearsana féin mar shampla don aos óg den mhí-adhracht, chun go spreagfaimis iad chun feoil neamhghlan a ithe. 4 Macabaeigh 3:11

Óir táim á chothú faoi phian ag na lúcháir a thagann trí bhua, agus tusa i bpian agus tú ag glóiriú i do mhí-aindiachas; ní éalóidh tú, a thíoránach is gránna, ó phionóis fheirge Dé. 4 Macabaeigh 5:26

Agus nuair a chuala an Fharó an chaint seo, bhí mearbhall mór air agus bhí sé i bhfeirg mhór, agus dúirt sé leis: ‘A dhuine! inis an fhírinne dom, agus cuir in iúl dom cé thú féin i ndáiríre.’ Agus d’inis sé an fhírinne dó. ‘Is mise Haiqâr an scríobhaí, an duine ba mhó de Chomhairleoirí Príobháideacha an rí Senacherib, agus is mise a vizier agus Gobharnóir a ríochta, agus a Sheansailéir.’ Agus dúirt sé leis, ‘D’inis tú an fhírinne sa chaint seo. Ach chuala muid faoi Haiqâr, gur mharaigh an rí Senacherib é, ach is cosúil go bhfuil tú beo agus slán.’ Scéal Ahikar 5:53-55

Agus mar sin a théann gach fear óg amú, ag dorchadú a intinne ón bhfírinne, agus gan tuiscint a fháil ar dhlí Dé, ná ag géilleadh do rabhcháin a shinsear, mar a tharla domsa freisin i mo óige. Agus anois, a chlann, gráigí an fhírinne, agus caomhnóidh sí sibh: éist le briathra Reuben bhur n-athar. Tiomna Reuben 1:32-33

Impím oraibh i ngeall ar Dhia na bhflaitheas, fírinne a dhéanamh gach duine dá chomharsa agus grá a chothú gach duine dá dheartháir. Tiomna Reuben 2:27

Agus chonaic mé seachtar fear in éadaí bána ag rá liom: Éirigh, cuir ort róba na sagartachta, agus coróin na fíréantachta, agus cóta na tuisceana, agus éadaí na fírinne, agus masa an chreidimh, agus turban an chinn, agus éafód na fáidheoireachta. Tiomna Léiví 3:14

Óir tabharfaidh sé maorga an Tiarna dá chlann mhac i bhfírinne go deo na ndeor; Tiomna Léiví 5:23

Agus anois, a chlann, deirim libh, ná bígí ar meisce le fíon; óir casann fíon an intinn ón bhfírinne, agus spreagann sé paisean an ana-mhian, agus treoraíonn sé na súile chun earráide. Tiomna Iúdá 3:10

Dá bhrí sin, a chlann, bíodh a fhios agaibh go bhfanann dhá spiorad ar an duine, spiorad na fírinne agus spiorad na meabhlaireachta. Agus i lár an aonaigh tá spiorad tuisceana na hintinne, agus is leis an intinn dul cibé áit is mian léi. Agus tá oibreacha na fírinne agus oibreacha na meabhlaireachta scríofa ar chroíthe na ndaoine, agus tá a fhios ag an Tiarna gach ceann acu. Agus níl aon am ann inar féidir oibreacha na ndaoine a cheilt; óir tá siad scríofa síos ar an gcroí féin os comhair an Tiarna. Agus tugann spiorad na fírinne fianaise ar gach ní, agus cúisíonn sé gach rud; agus dóitear an peacach ina chroí féin, agus ní féidir leis a aghaidh a ardú os comhair an bhreithimh. Tiomna Iúdá 3:46-50

Agus beidh sibh i bhur gclann dó i bhfírinne, agus siúlfaidh sibh ina aitheanta ar dtús agus ar deireadh. Tiomna Iúdá 4:25

Rinne mé diadhacht, choinnigh mé an fhírinne ar feadh mo shaoil. Tiomna Íosácar 2:13

Tá cruthaithe agam i mo chroí, agus i mo shaol ar fad, gur maith agus gur taitneamhach le Dia an fhírinne le déileáil go cóir, agus gur olc an bréagadóireacht agus an fhearg, mar go múineann siad gach olc don duine. Tiomna Dan 1:3

Agus anois, a chlann, féach, táim ag fáil bháis, agus deirim libh an fhírinne, mura gcoimeádann sibh sibh féin ó spiorad na bréagadóireachta agus na feirge, agus mura ngráíonn sibh an fhírinne agus an fhoighne, go rachaidh sibh amú. Óir is daille í an fhearg, agus ní ligeann sí do dhuine aghaidh aon duine a fheiceáil a bhfuil an fhírinne aige. Tiomna Dan 1:10-11

Labhraígí an fhírinne gach duine lena chomharsa. Mar sin ní thitfidh sibh i bhfeirg ná i mearbhall; ach beidh sibh i síocháin, agus Dia na síochána agaibh, agus mar sin ní bheidh aon chogadh i réim oraibh. Tiomna Dan 2:2

Agus ní bheidh Iarúsailéim ina léirscrios a thuilleadh, ná ní bheidh Iosrael i mbraighdeanas a thuilleadh; óir beidh an Tiarna ina lár, ina chónaí i measc na ndaoine, agus beidh Naofa Iosrael i réim uirthi in umhlaíocht agus i mbochtaineacht; agus an té a chreideann ann, beidh sé i réim i measc na ndaoine i bhfírinne. Tiomna Dan 2:13

Coinnigh sibh féin, dá bhrí sin, a chlann, ó gach drochobair, agus caithigí uathu an fhearg agus an bhréag, agus bíodh grá agaibh don fhírinne agus don fhoighne. Tiomna Dan 2:21

Agus anois, a chlann, éistigí le briathra na fírinne chun fíréantacht a oibriú, agus dlí uile an Té is Airde, agus ná téigí ar strae trí spiorad na fuatha, óir is olc é i ngach gníomh daoine. Cibé rud a dhéanann fear, is fuath leis an bhfuathadóir é: agus cé go n-oibríonn fear dlí an Tiarna, ní mholann sé é; cé go mbíonn eagla ar fhear an Tiarna, agus go mbíonn pléisiúr aige sa fíréantacht, ní ghránn sé é. Déanann sé neamhaird den fhírinne, bíonn éad air leis an té a éiríonn leis, fáiltíonn sé roimh dhrochchaint, is breá leis an uabhar, óir dallann fuath a anam; mar a d'fhéach mé ar Iósaef ansin freisin. Tiomna Gad 1:15-17

Dá bhrí sin, is olc an fuath, óir bíonn sé i gcónaí ag baint le bréag, ag labhairt i gcoinne na fírinne; agus déanann sé rudaí beaga móra, agus cuireann sé dorchadas ar an solas, agus tugann sé searbhas ar an rud milis, agus múineann sé clúmhilleadh, agus lasann sé fearg, agus spreagann sé cogadh, agus foréigean agus gach sannt; líonann sé an croí le holc agus le nimh diablaí. Tiomna Gad 1:25

Ní féidir a rá nach bréag an fhírinne, ná an ceart mícheart; óir tá gach fírinne faoin solas, díreach mar atá gach rud faoi Dhia. Dá bhrí sin, chruthaigh mé na rudaí seo go léir i mo shaol, agus níor imigh mé ar seachrán ó fhírinne an Tiarna, agus chuardaigh mé aitheanta an Té is Airde, ag siúl de réir mo neart go léir le haonfhoirmeacht aghaidhe i dtreo an rud atá maith. Tabhair aird, dá bhrí sin, sibhse freisin, a chlann, ar aitheanta an Tiarna, ag leanúint na fírinne le haonfhoirmeacht aghaidhe. Tiomna Asher 1:29-31

Chonaic mé éad agus bás i mo shaol, ach níor chuaigh mé ar strae, ach bhuaigh mé i bhfírinne an Tiarna. Tiomna Iósaef 1:4

Ní bhíonn dhá theanga ag an dea-intinn, beannacht agus mallacht, masla agus onóir, brón agus áthas, ciúnas agus mearbhall, bréagadóireacht agus fírinne, bochtaineacht agus saibhreas; ach tá aon mheon amháin aige, neamhthruaillithe agus íon, i leith gach duine. Tiomna Bheniamin 1:37

Dá bhrí sin, bígí fírinneach gach duine dá chomharsa, agus coinnigh dlí an Tiarna agus a aitheanta. Tiomna Bheniamin 2:13